



europa

Magazine

april 2009

Mostar još uvijek bez gradonačelnika
Status Brčkog ustavno definisan
Intervju: Rade Šerbedžija
Automobilski noviteti iz Ženeve

ISSN 1939-3423



THE ORLANDO FIRM, P.C.

LAWYERS FOR THE PEOPLE, NOT THE POWERFUL

Former Insurance Company Lawyers With
The Experience You Deserve...We Know How They Think!



ROGER W. ORLANDO

YOUR lawyer during YOUR time of need!

Have **21** years experience as a trial lawyer in your corner!
If your case goes to trial, I personally will be by your side!

- Wrongful Death
- Faulty Drugs & Products
- Recalled Products
- Foodborne Illnesses
- Automobile/Motorcycle Collisions
- Herniated Discs
- Slip & Fall
- Tractor Trailer Collisions
- Work Injuries
- Automobile/Pedestrian Accidents
- Medical Malpractice
- Head Injury/Brain Injury
- Carpal Tunnel
- Spinal Injuries/Paralysis
- DUI Accidents
- Airline Disasters
- Small Aircraft Crashes
- Workers' Compensation

FREE CONSULTATION • HOME or HOSPITAL VISITS

315 West Ponce De Leon Ave • Suite 400 • Decatur, GA 30030

Toll Free: 1-866-373-1800

404-373-1800

www.OrlandoFirm.com

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Amili Ahmetović na telefon 404-373-1800

U ovom broju:

4 Atlanta

Enes Selimović: "Popis"

6 Bosna i Hercegovina

Status Brčkog ustavno definisan

12 Intervju

Rade Šerbedžija

18 Amerika

Nova strategija za Afganistan i Pakistan

20 Feljton

Dok je svijet spavao (6):

Zapadne obavještajne službe i rat u BiH

26 Zanimljivosti

Najbolje koncertne dvorane na svijetu

30 Film

32 Automobili

Sajam automobila u Ženevi

35 Sport

Pobjeda BiH protiv Belgije

36 Porodica

Zdravlje: sve o gihtu

38 Estrada

40 Mozaik

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi



32 Automobili
Sajam automobila u Ženevi



26 Zanimljivosti
Najljepše koncertne dvorane



IMMIGRATION LAW
Family & Employment Visas
- Green Card -
Any type
Permanent & Temporary
Visas
DEPORTATION

770-271-5244 Fax: 770-271-5604
Toll Free: 888-763-7025
3459 Lawrenceville-Suwanee Rd.
Suite "A" Suwanee, GA 30024
www.PotraLawFirm.com





www.bosnianyellowpages.us
besplatan upis kompanije

Popis

Najavljeni popis stanovništva za 2010. godinu mogao bi donijeti malo željenih promjena za nezaposlene. Naime, prema najavama US Census Biroa, nadležnog tijela za popis stanovništva, negdje oko 1.200.000 radnika trebat će da prikupi popisne podatke od američkih građana. Prilika je to za mnoge, ako ništa drugo, a ono barem za sezonski posao i ublažavanje posljedica nezaposlenosti.

Stranica za zaposlenje se nalazi na ovom linku: www.census.gov/hrd/www. Šanse za BH građane koji tra-

gaju za poslom takođe su evidentne. S obzirom na komunikacijsku prednost i mogućnost prevođenja prilikom popisa, mislim da su šanse za naše nezaposlene prilično velike. Osim zaposlenja koje je izgledno, jedna druga mogućnost ukazuje se za sve nas useljenike iz Bosne i Hercegovine. Čini mi se da godinama tragamo za informacijom koliko nas ima, koji je stvarni broj BH građana recimo u Atlanti pa i širom Amerike. Ali kako, pomoću kakve tehnike, finesa i lijepe priče udovoljiti naše ljude da se izjasne kao BH građani. Mogućnost se još jednom nudi, a hoćemo li je iskoristiti i saznati statističke podatke o nama samima, i ovaj put je do nas.

Treba li napominjati da i ovaj put nema nikakvih troškova za upisivanje, znači još jednom je čista dobra volja u pitanju. Želimo li imati tačne i validne informacije o nama samima? Lijepo bi bilo ispraviti krive podatke kojim jezikom se služimo kod kuće recimo, kojim jezikom govore naša djeca itd. Zašto bi nam takvi podaci mogli poslužiti? Puno je manipulacija i proizvoljnih odgovora među nama samima. Laički među sobom pronosimo informaciju kao da će nam samo uveličavanje broja naših građana nešto pomoći ili nas svrstati u kategoriju nešto vrijednijih američkih stanovnika. Na ova i slična pitanja odgovor i nije težak. Statistički podaci prvo bi bili iznimno vrijedni našoj ambasadi, ministarstvu vanjskih poslova i drugim vladajućim strukturama u našoj zemlji. Ovi podaci su ne samo elementarne činjenice, nego bi trebali itekako biti korišteni u planiranju, prilikom glasanja, prilikom popisa u našoj zemlji. Nama ovdje u našim organizacionim

strukturama pomogli bi da se bolje uvezujemo, planiramo naše programe prema postojećem članstvu i potrebama. Jedan od najvažnijih segmenata upotrebe ovih podataka bili bi zahtjevi lokalnim vlastima, državi, federalnoj vladi, za pomoć našim građanima za, recimo, njegu kulturne baštine, vjere, maternjeg jezika, dopunskih škola i slično. Silni su grantovi/fondovi za pomoć neprofitnim organizacijama dostupni ali ih treba zahtijevati i potraživati. Sve razvijenije imigrantske zajednice u Americi ovo uveliko rade i koriste. Planski se for-

miraju sekcije i grupe ljudi kojima je to glavno zaduženje. Za jednu ovako veliku izbjegličku populaciju kao što je naša, potreban je malo profesionalniji angažman i pristup posebno u ovakvim vremenima. U prijašnjoj ekonomiji (2000.) bilo je puno lakše organizirati i skupove i sijela i proslave, prikupiti novčane priloge, itd. Ljudi su imali više, radili su više, pa im je trebalo i više razonode i skupova da se malo nakupi pozitivne energije. U današnja vremena je obrnuto, čovjeku sve ma-

nje treba zabave i rasonode a više mu treba posla, a i šteti se shodno situaciji. U ovakvim ekonomskim situacijama uloga organizovane zajednice je višestruka. Od uvezivanja, skupova, sportskih i kulturnih manifestacija, političkih tribina, pa sve do materijalnog potpomaganja ugroženijih kategorija stanovništva. Za jednu širu diskusiju trebalo bi puno više papira, a i diskutantata s ozbiljnim namjerama i željama za osavremenjivanje naše zajednice.

Polaznu osnovu, kakvu-takvu, imamo, a i logističke mogućnosti takođe nisu male, pa onda organizujmo se, sastanimo se i preuzmimo odgovornost i obaveze koje nas slijede. Ova zajednica može napredovati i imati osnovne predispozicije jedne organizovane grupe za dobrobit svih BH građana u Atlanti. A diskusija može ići i elektronskim putem barem za početak. Naši vrijedni aktivisti osposobili su ovih dana i web portal www.bosnjaciatl.com gdje će ubuduće biti više informacija o lokalnim dešavanjima i vijesti o budućim programima. Do neke nove diskusije i prilike.

Enes Selimović

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!



20+ TELEVIZIJSKIH KANALA

Svi TV kanali su LIVE i na Local American Time

500+ Naslova na Video On Demand

✓ Bez potrebe satelita! ✓ Bez potrebe kompjutera!



20+ kanala samo na BalkaniaTV

Generalni zastupnik
Rasim Djuliman
Tel: 678.377.2474
Cell: 678.764.8860

RTV BOSTEL - Chicago
 Kanal "D" - Djeci Kanal
 Balkanika Music TV
 Federina TV - Sarajevo
 Jasmin TV - Starl Vitez
 DM SAT - Dragana Mirkovic
 RTS - Beograd
 ATLAS TV - Podgorica
 BHT 1 - Sarajevo
 Kanal 5 - Split
 OBN - Sarajevo
 ALFA - Sarajevo
 AMNA TV - Tesanj
 Balkanika Plus - New York
 RTCG - Podgorica
 Otvorena Televizija - Zagreb
 LaIt Music - Tuzla

Kanal "D" - Local Time
 Otvorena Televizija - Local Time
 Jasmin TV - Local Time
 DM SAT - Local Time
 RTS - Local Time
 BHT 1 - Local Time
 Kanal 5 - Local Time
 RTV Duga - Local Time
 OBN - Local Time
 AMNA TV - Local Time
 Balkanika TV - Local Time
 RTCG - Local Time

more channels coming soon!



\$29
a month

NOVOSTI, SPORT, ZABAVA, DJECI PROGRAM,
 SPETAKLI I TD. - SAMO na BalkaniaTV

www.BalkaniaTV.com

1-866-639-8911

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije: Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867
 E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.985.0592.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592
 Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

Status Brčkog ustavno definisan

Parlament BiH, na zasjedanjima oba doma, 25. i 26. marta usvojio je amandman na Ustav BiH o statusu Brčko Distrikta, kojim se Distrikt uređuje kao jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom BiH. Teritorija Brčko Distrikta definiše se kao teritorija u zajedničkoj svojini entiteta, a Ustavnom sudu BiH daje se u nadležnost da odlučuje o bilo kom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlašćenja Distrikta i BiH koji se može javiti između entiteta, ili BiH i Brčko Distrikta.

Amandman I na Ustav BiH je u Predstavničkom domu usvojen sa 36 glasova za, jednim protiv i dva suzdržana, dok je u Domu naroda ovaj amandman podržalo 14 delegata, dok je jedan bio suzdržan. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihic je rekao da je amandman sažetak Arbitražne odluke za Brčko, te da je Brčko bilo neriješeno još od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.


Najveće oduševljenje za ovakav ishod zasjedanja Parlamenta pokazao je supervizor za Brčko Rafi Gregorijan (Rafi Gregorian) koji je pozdravio usvajanje Amandmana i na Ustav Bosne i Hercegovine, kao i polaganje zakletve nove Vlade Brčko Distrikta:

“Usvajanjem amandmana i imenovanjem Vlade ispunjeni su važni uslovi da se ustanovi da institucije Distrikta funkcionišu efikasno i, po svemu sudeći, trajno”, kazao je Gregorijan.

I politički direktori Savjeta za implementaciju mira u komunikaciju su podržali usvajanje amandmana na državni ustav kojim se definiše status Brčko Distrikta. Bosanskohercegovački pravници, međutim, imaju oprečna mišljenja. Banjalučki advokat Miroslav Mikeš kaže da je uvođenje Brčkog u ustavno pravni položaj BiH s jedne strane pozitivno, jer se njegov status konačno definiše. Brčko je kondominium Republike Srpske i Federacije BiH, ističe ovaj advokat, ali i opominje da davanje jednakih mogućnosti uticaja jedinici lokalne samouprave i entitetima, otvara prostor za različite interpretacije amandmana, pogotovo u budućnosti:

“Kao što je Brčko svojevremeno bio nukleus za određene eksperimente u Bosni i Hercegovini on i sada može da bude nukleus za mijenjanje ustavno pravne pozicije vezane za Dejtonski sporazum, odnosno da preraste u neki entitet. Brčko Distrikt sada nije entitet, jer entiteti imaju svoje ustave, zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, kao i predsjednika. Znači ipak ima mnogo razlika. Jednoga dana iz ovoga se može roditi treći entitet, ukoliko neko poželi da na sličan način riješi pitanje hrvatskog naroda u BiH, ili ako neko odluči da se jednog dana stvori Distrikt Sarajevo od svih predratnih sarajevskih Opština, pa da se onda traži pandan sa Brčkim.”

Profesor ustavnog prava na sarajevskom Pravnom fakultetu Kasim Trnka kaže da status Brčkog nije novost jer je prethodno riješen arbitražnom odlukom i statutom Dis-



trikta. Novost je samo što je to postala ustavna kategorija, kaže Trnka koji smatra da je to dobro, ali istovremeno da je otvoren i jedan drugi problem:

“Ovog trenutka je usvojen amandman na Ustav i taj Ustav više nije stvar međunarodne zajednice. On je postao akt domaće pravne snage. Sada sve eventualne ustavne promjene su stvar domaćih političkih snaga i to je ono na čemu međunarodna zajednica odavno insistira. Moje je mišljenje da dokle god je ovakvo ustavno uređenje koje je opterećeno različitim blokadama i mogućnostima opstrukcije i boj-kota, da se bez međunarodne zajednice ustavne reforme neće moći provesti.”

Buduća praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju sporova Brčkog i države, ili entiteta, pokazaće koli-



ko je rješenje efikasno, zaključuje Trnka. On ne smatra da su ingerencije Brčkog i njegov pristup Ustavnom sudu BiH dovoljan povod za ideje o mogućim prekompozicijama države. Podsjeća da je sve u rukama domaćih političkih snaga koje u svakom momentu mogu blokirati ustavne promjene.



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Radi u oblastima:

- * Razvodi brakova
- * Bankroti (Ch. 7, 11, 13)
- * Osobne ozljede
 - * Krivično pravo
 - * Tužbe
- * Nekretnine / Closing
- * Poslovno pravo
- * Porezi / Takse
- * Opća praksa

w.
P
i
k
e
s
t.

250 Langley Dr.	H
★	W
	Y
	2
	9

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
250 Langley Dr. - Suite 1303 - Lawrenceville, GA 30045

Inzko: Ko je svima ugodio, taj se još nije rodio

Valentin Inzko preuzeo dužnost visokog predstavnika i rekao da neće moći ispuniti sva očekivanja. BiH ima evropsku perspektivu, a u pravcu EU mora ići uz dogovore i kompromise, jedan od zaključaka PIC-a u Sarajevu.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira usvojio je zaključke o svim značajnijim pitanjima iz reformskih procesa, posebno onim koja se odnose na tranziciju OHR-a u Ured specijalnog predstavnika Evropske unije. Sada već bivši šef OHR-a Miroslav Lajčak, prenio je stav Vijeća za provedbu mira prema kojem još nisu stečeni uslovi za tranziciju OHR-a.

“Najznačajnije pitanje koje je sada na dnevnom redu je pitanje državne imovine”, rekao je Miroslav Lajčak dodajući kako je “to i jedini preostali uslov za tranziciju OHR-a”. Napomenuo je kako će sljedeću procjenu situacije u BiH Upravni odbor Vijeća za provedbu mira imati za tri mjeseca.

Lajčak je naglasio kako je u proteklih 13 mjeseci, koliko je prošlo od preciziranja uslova za tranziciju OHR-a, učinjen i značajan napredak. “Usvojena su tri zakona iz oblasti vladavine prava, donesene su dvije važne odluke o fiskalnoj samoodrživosti, postignut je dogovor o pokretnoj vojnoj imovini, a u historijskom glasanju usvojeni su ustavni amandmani veza za status Distrikta Brčko”, rekao je Lajčak.

“Sastanak članova Vijeća za provedbu mira sa predstavnicima političkih partija u BiH potvrdio je da BiH može ići naprijed samo uz dogovore i kompromise” rekao je Lajčak. Dodao je kako je Vijeće za provedbu mira podržalo prudski proces, ali i preporučilo proširenje broja učesnika i na ostale političke predstavnike iz vladajuće bosanskohercegovačke koalicije.

Lajčak je dodao kako sa pozicije šefa OHR-a odlazi zadovoljan rezultatima koji su za vrijeme njegovog mandata postignuti. Pri tome je podsjetio na činjenicu da je BiH potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, te da je “stvoren atmosfera kolektivne odgovornosti lidera za sudbinu BiH i njenih građana”.

Bonske ovlasti Lajčak je, kako kaže, koristio 40 puta, ali ne da bi smijenio političke lidere zbog nacionalističke retorike, jer je “retorika i akcija nisu iste stvari, jer je retorika politički način djelovanja koji ne donosi ništa dobro građanima BiH, ali na političke aktivnosti treba odgovarati političkim instrumentima”, napomenuo je. “Da je umjesto retorike bilo akcije, bonske ovlasti bi bile iskorištene”, dodao je Lajčak.

Novinarima se, prvi put u svojstvu visokog predstavnika, obratio i Valentin Inzko. “Veoma sam sretan što sam se vratio u Bosnu i Hercegovinu i što mogu pomoći ovoj zemlji



Valentin Inzko

na njenom putu ka Evropskoj uniji”, rekao je Inzko te dodao kako ipak neće moći ispuniti sva očekivanja. “Ko je svima ugodio, taj se još nije rodio” napomenuo je.

Valentin Inzko je potvrdio je da će njegov glavni zadatak biti “provedba i monitoring Dejtonskog mirovnog sporazuma” te da će, u skladu sa smjernicama Upravnog odbora vijeća za provedbu mira, zajedno sa zvaničnicima BiH, nastojati ubrzati put ove zemlje ka Evropskoj uniji.

Svi Visoki predstavnici u BiH

7. Valentin Inzko, rođen 22. maja 1949. u Celovcu (Klagenfurt), u Austriji je austrijski diplomata. Inzko je novoimenovani visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Rođen je u porodici Koruških Slovenaca.
6. Miroslav Lajčák (*20. mart 1963. Poprad, Slovačka) je slovački političar i diplomata, trenutni ministar inostranih poslova Slovačke. Visoki predstavnik u BiH je bio od 2007. do 2009. godine.
5. Christian Schwarz-Schilling je rođen 19. novembra 1930. godine u Insbruku. Schwarz-Schilling je njemački političar i privatni poduzetnik. Visoki predstavnik u BiH je bio od 2006. do 2007. godine.
4. Paddy Ashdown je britanski političar, rođen 27. februara 1941. godine u Nju Delhiju. Visoki predstavnik u BiH je bio između 2002. i 2006. godine.
3. Wolfgang Petritsch je rođen 26. augusta 1947. godine u Klagenfurtu. Petritsch je austrijski diplomata i političar. Visoki predstavnik u BiH je bio od 1999. do 2002. godine.
2. Carlos Westendorp je rođen 7. januara 1937. godine u Madridu. Westendorp je španski diplomata i političar. Visoki predstavnik u BiH je bio od 1997. do 1999. godine.
1. Carl Bildt (*15. juli 1949. Halmstad) je švedski diplomata. Od 1995. do 1997. godine je bio prvi V.P. za BiH.

Emira Travel 



Agencija locirana u Jacksonville - Florida
 Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, Northwest, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.
 Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijecu.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance".

Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.

Tel: 904-866-9893
Fax: 904-565-2953
E-mail: eminatravel@bellsouth.net
SELLER OF TRAVEL REF. No. ST35868

**Grad!
 Vjetar!
 Oluje!**



Oštećen krov? Pozovite 678.283.7030

- Besplatna promjena Vašeg krova - nećete platiti ništa iz svog džepa!
- Besplatne konsultacije
- Besplatna procjena
- Mi ćemo platiti Vaš deductible!
- Mi ćemo u Vaše ime direktno raditi sa Vašim osiguranjem



phone: 678.283.7030

Olde Salem Apartments

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Hasibi. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045
 Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.



NO APPLICATION FEE! **

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

Nastavlja se mostarska trakavica oko gradonačelnika

Prvog oktobra prošle godine u BiH su održani lokalni izbori, a grad Mostar još nije dobio svog "prvog čovjeka". Već je bilo desetak neuspješnih pokušaja da se gradonačelnik izabere jer nijedan od tri kandidata nije dobio potrebnu većinu. Za sada, kandidat Stranke demokratske akcije ima prednost nad kandidatom iz Hrvatske demokratske zajednice, a politička trgovina ne ide na ruku očekivanjima da Hrvat bude gradonačelnik Mostara.

Iako je krajem marta potpisan koalicioni sporazum Stranke demokratske akcije, Socijaldemokratske partije, Stranke za BiH i Narodne stranke Radom za boljitak koji je trebao jamčiti dovoljan broj glasova kandidatu SDA Suađu Hasandediću, mostarski gradonačelnik ponovno nije izabran. Faruk Čupina, predsjednik Kluba bošnjačkih vijećnika u Gradskom vijeću i član SDA:

„Ovdje očekujem potez od strane OHR-a - striktno poštivanje normativnih akata koje je donio OHR i insistiranje da se faktički natjera da se napravi takva koalicija koja će zasigurno dati egzistenciju ovom gradu.“

Vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak, i sam kandidat za gradonačelnika, Marko Romić o sporazumu ne može ništa reći jer su ga dogovarale stranke na višim razinama. Kada je upitanju novi izbor, nije optimističan:

„Mi smo tražili i dobili tumačenje OHR-a. Oni su jasno rekli: 'Ponavljate te krugove do besvijesti, sve dotle dok ne izabrete gradonačelnika.' Ako to doista ostane tako, onda sam nekako skeptičan.“

U Klubu vijećnika hrvatskog naroda u Gradskom vijeću su jasni: gradonačelnik mora biti iz reda hrvatskog naroda. Dok ističu kako bi se cijela situacija mogla riješiti novim izborima ili promjenom statuta, Živko Budimir, predsjednik Kluba, dodaje:

„Iz psiholoških razloga, ali i političkih, za Hrvate u BiH zaista je značajno da u gradu Mostaru gradonačelnik bude Hrvat.“ Za SDP priče o nacionalnosti prvog čovjeka grada su skrivanje iza pravih problema, kaže Zoran Perić, predsjednik Gradskog odbora ove stranke, te dodaje:

„Imali smo dosad i Bošnjaka i Hrvata u gradu, pa šta imamo na sonu? Kakav nam je grad i na šta nam grad liči? Imamo li sada četiri komu-

nalna preduzeća umjesto da imamo jedno?“

SDA u mostarskom Gradskom vijeću ima najviše mandata - čak 12. Od mjesta gradonačelnika ne žele odustati i zbog dogovora iz 2004. godine kada su vijećnici ove stranke glasali za kandidata HDZ-a.

S druge strane, nuditi treći entitet ili hrvatsku federalnu jedinicu sa Mostarom na čijem je čelu Bošnjak, za HDZ BiH u budućim ustavnim pregovorima bilo bi apsurdno, zbog čega ova stranka ne može provesti dogovor sa SDA. Svjesni položaja u kojem mogu zahtijevati u Narodnoj stranci Radom za boljitak navodno su tražili od zakona o poljoprivredi do podrške svom kandidatu za hrvatskog člana Predsjedništva od vrhova ove dvije stranke.

Dok naglašava kako buduće poteze Ured visokog predstavnika ne komentariše, portparol OHR-a Mario Brkić kaže:

„Podsjetio bih da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira rekao da smatra da je neprihvatljivo to što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika skoro šest mjeseci nakon izbora. Na strankama je koje su izabrane u Gradsko vijeće, dakle apel je na njih, da bi bez daljnje odlaganja trebale da izaberu gradonačelnika.“

Samo građani Mostara ne pokazuju previše zainteresiranosti za ono što se dešava sa izborom gradonačelnika. Osim pokreta Dosta i predstavnika nekoliko političkih partija koje ne participiraju u Gradskom vijeću, protestna okupljanja uoči sjednica Gradskog vijeća okupe tek nekoliko građana i građanki Mostara. Po onoj u Mostaru duboko uvriježenoj - bitno je da se ne puca, čini se kako je većina Mostaraca navikla živjeti u stanju po kojem je grad Mostar poznat godinama - stanju statusa kvo.



Posteri u Mostaru kao znak protivljenja građana zbog odugovlačenja sa izborom gradonačelnika.

MUSTIC TRUCKING

A Division of Euro Gourmet Foods

Serves All 48 States



Applicirajte online:
www.mustictruckinginc.com

**Mustic Trucking zapošljava owner-operatore i
kompanijske vozače. Zagarantovana zarada!**

- Minimum 2 godine iskustva
- Mogućnost lease/rent novih Reefer Trailer-a
- Dispatcher 24/7
- Korištenje kartice za gorivo (Fleet Card)
- Distrubutivni center
- Operativni center
- Servis
- Mehanički tim
- Free parking

Za više informacija nazovite Admira na 678.985.9191

tel: 678.985.9191 :: fax: 678.985.9134 :: toll free: 877.568.7842

www.MusticTruckingInc.com

2406 Tech Center Pkwy :: Lawrenceville, GA 30043

INTERVJU: Rade Šerbedžija , glumac

Izgubljen između Zagreba, Beograda, Londona i Los Angelesa

Rade Šerbedžija, glumac kojeg svojataju i Zagreb i Beograd, posljednjih godina živi u Americi gdje je nastavio uspješnu glumačku karijeru. Za nas je dao opširan intervju u Zagrebu - gdje je angažiran u filmu za koji je scenarij napisao i koji režira njegov sin Danilo Šerbedžija - u kome govori o svom pozivu, prijateljstvu s Krležom, zatim zašto nikad nije snimao s Kusturicom, bivšoj Jugoslaviji - Zagrebu, Beogradu i Sarajevu - proteklim ratovima u bivšoj Jugoslaviji te zašto je imao potrebu da se svojom prvom knjigom pravda onima koji su "napadali i proglašavali neprijateljem svakoga ko je iskakao iz zadanog kolosijeka kojim su se morale voditi mase vođene praznim ideologijama"

Gospodine Šerbedžija, je li Vam ovo prvi put da radite sa sinom?

ŠERBEDŽIJA: Radili smo film u Sarajevu, Imamovićev Go West, u kojem je Danilo bio pomoćnik režije. Nekada davno, nas dvojica smo igrali u kulturnoj predstavi KPGT-a, Oslobođenje Skoplja. Danilo svira gitaru u rock and roll bendu i s njim sam doživio jedan od najvećih uspjeha ne samo u karijeri, nego i u životu - zajedno smo pjevali.

Volite da pjevate?

ŠERBEDŽIJA: Volim. Moja je majka pjevala cijeli život, nije se gasila. Naučila me je mnoge pjesme... Pjevanje je bila

sporedna stvar sve do momenta dok, kao glumac, nisam umro u svom jeziku, u teatru. A onda sam pjevao stalno... U tim izbjegličkim samoćama i tugama, pjesma me je podizala, liječila nostalgiju.

I ove ste godine održali koncerte u Srbiji i Hrvatskoj. Mora da Vam nedostaje pozorište, taj kontakt s publikom.

ŠERBEDŽIJA: Jeste. To mi treba. Nedostaje mi kontakt s publikom koja razumije svaku moju riječ. Taj "odgovor" koji od njih dobijam, ta jedina prava interakcija... U tome je smisao teatra. To što preko ljeta na Brijunima radim predstave koje režira moja Lenka, to mi je malo.

Scena iz filma *Fugitive pieces*



Problem jezika niste imali na filmu?

ŠERBEDŽIJA: Nisam. U Americi imate mnogo ljudi koji engleski jezik govore s akcentom.

Ipak, zar Vas taj akcent na neki način ne ograničava? Često igrate Ruse.

ŠERBEDŽIJA: Ne, zato što ne glumim isključivo Ruse. Imao sam mnogo različitih uloga od Praškog dueta, preko melodrame sa Glenn Close, South Pacific, do Polish Wedding, s Lenom Olin. Za ulogu Grka u filmu Fugitive Pieces kandidovan sam za nagradu Džini, najprestižnije filmsko priznanje koje se dodjeljuje u toj zemlji.

Kakvo je iskustvo sarađivati sa članovima porodice?

ŠERBEDŽIJA: Sa kćerkom Lucijom sam glumio u nekoliko filmova, ali nikada do sada nismo bili u istom kadru. A, evo, danas smo ga snimili u Danilovom filmu. Bio je senzacionalan: igram luđaka koji iznenada hvata Luciju, stavlja joj nož pod grlo i kaže: "Samo pisni, zaklaću te k'a pile!"

Odakle su Šerbedžije?

ŠERBEDŽIJA: Iz Like.

Nema ih mnogo?

ŠERBEDŽIJA: Ne. To je jako rijetko prezime. Sjećam se da je Miroslav Krleža uporno pokušavao da odgonetne porijeklo i značenje mog prezimena. Govorio je da smo Turci, da smo dobili ime zbog toga što smo pravili šerbet. Ako je to istina, bilo bi mnogo Šerbedžija, jer su mnogi i pili i pravili šerbet - odgovarao sam. "Idi k vragu" - ljutio se. Sutradan bi došao s novom teorijom: "Šerbedžije su na turskom dvoru bili ceremonijalni majstori i ađutanti." Da su bili na dvoru, ne bi, majku mu, završili u Buniću - rugao sam se. "Ma, baš me briga odakle si. Htio sam da ti pomognem da nešto saznaš" - odustajao bi na kraju Krleža.

Mnogo godina kasnije, s Vanessom Redgrave sam išao u Gruziju, na jednu od mirovnih misija. U Tbilisiju smo upoznali glumce koji su tražili da ćirilicom napišem svoje prezime. "Šerbedžija?!" - čudili su se. "Pa, ti si Gruzijac!" Objasnili su mi da je na jugu Gruzije moje prezime najčešće.

I Vaša majka je iz Like?

ŠERBEDŽIJA: I ona je iz istog mjesta kao otac. Umrla je kao izbjeglica u Beogradu 1999. godine. Roditelji su Vinkovce napustili 1991.

Šta je s kućom u kojoj ste rođeni?

ŠERBEDŽIJA: Ubrzo nakon rata, otac ju je, iako sam se tome protivio, prodao za jako male pare.

Otac živi u Beogradu.

ŠERBEDŽIJA: Živi sam. Nikud ne izlazi, ni s kim se ne druži... Izgleda da mu niko i ne treba. Bez obzira na to što mu je život težak i što mu je poslije majčine smrti sve suviše i besmisleno, doživio je duboku starost, 96 godina. Ima svoj mikrokozmos koji živi unutar ta četiri zida svog izbjegličkog stana na Novom Beogradu. Ima savršenu disciplinu nad svojim tijelom i mozgom - od buđenja, jutarnje gimnastike, satnice po kojoj se tačno zna kada je koji obrok, kada i zašto gleda televizor, kada čita novine, kada pije kavu...

Vi nemate tu vrstu organizacije?

ŠERBEDŽIJA: Ne. Uvijek sam bio anarhista.

Čujete se često s ocem?


ŠERBEDŽIJA: Redovno. Neki dan, kada sam mu rekao

American Phone Services



Bosnia 12,9¢

SRBIJA	8.9¢
BOŠNA CELL.	21.0¢
HRVATIA	6.9¢
SLOVENIJA	6.9¢
MAKEDONIJA	12.9¢
CERNA GORA	12.9¢
BULGARIA	7.9¢
ALBANIA	21.9¢



Dali znate koliko placate vase pozive za Bosnu? Provjerite vas racun i pogledajte nase cijene na odnosu na vase. Dobra vijest je da sa nama mozete uštediti vise od 30% ako probate nas servis i vidjet cete razliku samo u roku mjesec dana.



Canada 3,9¢



USA 3,9¢



W. Europe 3,9¢

1-877-297-9172

Mon-Fri 9 AM to 8 PWSat 10 AM to 4 PM ES

BIG NEWS IN 2009!

GET 5% CASH BACK

AFTER 12 MONTHS OF SERVICE!

STIMULUS PACKAGE BY AMERICAN PHONE SERVICES!

When you become a customer you are automatically enrolled in this program! All you have to do is keep on being an APS customer, and you will get 5% cash back after 12 months of usage! CONGRATULATIONS! Please call our customer service department for details about this program or visit APS' website!



www.amphone.com

Franklin Accounting & Tax Services

- RADIMO POVRAT POREZA I RAČUNOVODSTVO -

4166 Buford Hwy., Suite 1118 - H16 / Atlanta, GA 30345

(Kế bên Atlanta Farmers Market)

Office (404) 325-3320 • Fax (404) 325-3420 • email: FTL@franklincpa.com

Open 7 days a week : 9:00 am - 8:00 pm



Thank you for your confidence in selecting us to provide you the services such as **Income Tax Services, Accounting, Bookkeeping, Insurance Services, Mortgage and Related Services.** Franklin Accounting has been one of the **Fastest growing services company** for the last 21 years. We are committed to excellence when it comes to your tax matters. Our skilled and professional staffs work diligently with the **latest tax law to maximize your tax savings.**

- INCOME TAX PREPARATION FOR ALL STATES
- ACCOUNTING AND BOOKKEEPING
- SALES TAX - PAYROLL - W2 - FORM 1099
- FORMING/FILING PARTNERSHIP - CORPORATION - LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)
- NEW BUSINESS TAX & CORPORATION CONSULTATION
- HEALTH - LIFE - DENTAL INSURANCES
- IRA - 401K - RETIREMENT

Member of:
National Society of Accountants
National Society of Public Accounts
National Society of Tax Practitioners
National Society of Tax Professionals
Georgia Association of Public Accounts



FRANKLIN (CUÔNG) LY

da sam se zaljubio u svog unuka Sergeja, odgovorio mi je: "Sine, najviše se vole prvi unuk i tuđa žena."

Sergej je sin Vaše kćerke Lucije?

ŠERBEDŽIJA: Jeste. Lucija je nedavno došla u Beograd i donijela mu moju i Sergejevu sliku. U kuhinji, na zidu, otac ima izlijepljene fotografije svih nas - njegova djeca, svi unuci... Jedino mame nigdje nema. Pazi da se ne uzrujava. Svaki pogled na nju bi izazvao stres. Bila je to strašna ljubav... E, donese mu Lucija tu fotografiju, ali otac nije htio da je stavi na zid. "Neću ja da moj sin bude đed" - kaže moj Dane, "Neće mi ta slika na zid!"

Pa, kako ste doživjeli taj svoj novi status "đeda"? Kažu da glumci i lijepe žene stare najteže.

ŠERBEDŽIJA: Ne, nije mi teško palo... Naime, siguran sam da su čovjek i žena zapravo djeca do smrti. Šta je sto godina?! To je deset puta dijete od deset godina. Jeste li ikada razmišljali na taj način?

Ne, priznajem da nisam.

ŠERBEDŽIJA: S glumicama je drugačije. U dramskoj literaturi glavne ženske uloge su zapravo mlade žene. A muškarci nisu samo Hamlet, nego su i kralj Lir. Imaju daleko širi dijapazon i kao glumci ne umiru tako rano... Ali, ljudi koji se teško mire sa starošću, prihvaćaju šablon po kome postaju dosadni, stari tipovi od četrdeset ili pedeset godina, dobiju stomačić, djecu, zaokruže se, uživaju u ulozi pater familiasa... Nisam jedan od njih.

Kada govorite o starenju, kažu da ste nekada bili veliki zavodnik...

ŠERBEDŽIJA: Ah, ta priča o meni kao velikom zavodniku... To baš i nije istina...

Kako nije?

ŠERBEDŽIJA: Ako hoćete iskreno da Vam kažem... Hm... Bio sam baraba.

Šta to znači?

ŠERBEDŽIJA: To znači da sam krao ljubav, da je, sem nekoliko puta, nisam ozbiljno doživljavao. Danas mi je uglavnom zbog toga žao. Mnoge sam i povrijedio. Kada čovjek nađe pravu ljubav, onda mu na pamet ne pada niko drugi. U jednom trenutku sam shvatio da je prava sreća cijela sreća. Danas Lenka, naše tri kćerke i ja živimo u Americi, radimo tamo, djeca idu u dobre škole... O tome pišem u novoj knjizi, Green Card. Ona je nastavak prethodne Do posljednjeg daha... Lakša je za pisati...

Zašto je lakša?

ŠERBEDŽIJA: Zato što sam u prvoj knjizi morao objašnjavati mnoge stvari, stalno se nekog đavla pravdati... Objasnjavao sam kako nije istina to šta je neko o meni rekao ili napisao, tih hiljadu laži, vidjeli ste... Pisao sam o tragediji koja nam se dogodila, pričao gdje sam bio, što sam radio, zbog čega....

Kome ste se zapravo pravdali?

ŠERBEDŽIJA: Ne sebi, ne ljudima koji me znadu. Pravdao sam se javnosti, onima koji su nasjeli na provokacije, na manipulacije...

Tih godina su Vas mnogi kritizirali, među njima i Vaš prijatelj, Fabijan Šovagović.

ŠERBEDŽIJA: Svašta je tu bilo. Šovo je govorio iz te silne

nesreće rata, gdje je njegova Slavonija gorjela, bila bombardirana... Nije važno ko je počeo, šta je bilo, kako... Gorjela je! A ja, koji sam njegov Slavonac, nisam u tom času kraj njega, nego u Beogradu. Nije bilo bitno da mu tada objašnjavam da sam prije rata otišao u Beograd gdje sam započeo svoj život, da nisam ni mogao biti u Zagrebu... Bitno je bilo to što on osjeća...

Kada ste došli u Beograd?

ŠERBEDŽIJA: Devedesete, godinu i pol prije rata. U Zagrebu sam se rastao 1989., službeno početkom devedesete. U proljeće 1990. sam sreo moju Lenku, s njom počeo živjeti u Beogradu, oženio se godinu dana kasnije... Bio je rat, ljudi su bili uplašeni, slabi... Napadali su i proglašavali neprijateljem svakoga ko je iskakao iz zadanog kolosijeka kojim su se morale kretati mase vođene praznim ideologijama ili liderima.

Kada je sve prošlo, jeste li oprostili Beogradu i Zagrebu?

ŠERBEDŽIJA: Kako ne?! Unaprijed sam im oprostio. Ljudima treba praštati. Oni griješe, prave gluposti iz pomračenja svijesti, nesreće, slabosti, mržnje... Treba im dati priliku da se pokaju. S mnogima koji su mislili, govorili ili učinili toliko grozних stvari protiv mene, danas sjedim, pijem piće, razgovaram, danas me oni grle...

Kada sam pročitala Vašu knjigu, moram da priznam da mi u prvom trenutku zapravo nije bilo jasno šta su Vam to toliko svi zamjerali. Onda sam shvatila da je upravo to, kako kažete - iskakanje iz zadanog kolosijeka, taj izlazak iz nacionalnog stroja, morao biti smrtni grijeh.

ŠERBEDŽIJA: To je tačno. Nisam se svrstavao. Jedina moja politička akcija je bila podrška Reformskim snagama Ante Markovića... A kako se sve to strašno završilo, zar ne?! I apeli, i Reformske snage... Mislili smo da će to nešto pomoći, ali šta smo mogli protiv propagandne mašinerije predvođene raznim liderima koji bi, isto kao i politički ratnici i vođe, trebali završiti u Haagu?! Oni su krivi za mnoge stvari...

Gdje se vraćate?

ŠERBEDŽIJA: Vraćam se ovdje, ali vraćam se i tamo. I iskreno da Vam kažem - ne znam gdje se ja to vraćam. Možda se više vraćam tamo, jer je tamo postalo "ovdje". Tamo je postao moj dom. Kada bi me netko pitao šta smatram svojim domom, rekao bih da sam ga izgubio. Ne želim da budem patetičan, ne mislim tu na domovinu, na Jugoslaviju.

Nego?

ŠERBEDŽIJA: Na to da sam zaista izgubio dom. Sve ovo



što živim, što sam živio u Londonu, Los Angelesu, doživljavam privremenim. Shvatio sam da stvari koje su moje - krevet, stol - zapravo nikada moje nisu ni postale. Uvijek mi se čini da su pomalo tuđe, da su privremene, da se negdje moram vratiti... A gdje je taj dom, gdje se to vraćam - ne znam. Danijel Dragojević ima jedan divan stih: "Prijatelji, vratimo se svojim kućama! A gdje je naš dom?"

"Lutalica sam do kraja" - rekli ste jednom.

ŠERBEDŽIJA: Zapravo i nisam tolika lutalica. Mogao bih to korigirati. Rekao bih da sam u poziciji stranca. Svugdje sam postao stranac... Ponekad, bez obzira na fantastičan odnos s publikom, na to što me vole kao glumca, imam utisak da me i ljudi tako doživljavaju. Svuda sam stranac. Naročito u Americi.

Kakva je to pozicija?

ŠERBEDŽIJA: Najbolja. Svaki čovjek koji drži do sebe, morao bi težiti da postane stranac u svom vlastitom narodu. To je pozicija koja obezbjeđuje posebnost.

Jeste li tu poziciju zaista sami izabrali ili Vam je ona nametnuta?

ŠERBEDŽIJA: Kombinirano. U početku su me vjerojatno drugi na to natjerali, ali, kada sam je osjetio, počeo sam u tome uživati.

Gdje ste se zatekli kada je počeo rat?

ŠERBEDŽIJA: U Sarajevu. Zatekao sam se slučajno, ali sam ostao. Mogao sam otići to popodne na avion...

Zašto niste?

ŠERBEDŽIJA: Htio sam da ostanem. Došao sam na promociju svog albuma na kome je bilo - Neću protiv druga svog, ta čuvena antiratna pjesma koju je, prije rata, pjevala cijela Bosna. Bojali su se. Svaki dnevnik je počinjao i završavao se tom pjesmom.

Koliko dugo ste bili u Sarajevu?

ŠERBEDŽIJA: Petnaestak dana. Počele su padati bombe... Moj prijatelj, Vehbija Karić, tražio je da napustim Sarajevo. Lenka je bila u Beogradu i trebalo je da se porodi. Iz Sarajeva sam mogao izaći samo autobusom. Na autobuskoj stanici je bilo užasno mnogo ljudi koji su gurali jedni druge, trčali tim prepunim peronima... Vidio sam ženu koja je sjedjela s dvoje male djece u krilu i plakala. Nije imala kartu. Prišao sam i dao joj svoju. Uzela je kartu i sjela u autobus.

A Vi?

ŠERBEDŽIJA: Stajao sam na tom peronu i gledao lica tih ljudi. Onda me pozvao kondukter: "Rade, dođi, stajat ćeš kod mene. Trebat ćeš nam." Krenuli smo, prolazili kroz srpska i muslimanska sela. Jedni su govorili: "Jao, vidi naših ljudi! Bježe iz Sarajeva"; drugi su nas vjerojatno proklinjali. Sjećam se da smo prolazili kroz muslimansko selo, kada je ispred nas istrčala grupa mladih ljudi, zaustavila autobus i uperila puške. Imali su svega petnaest-šesnaest godina. Jedan je vezao traku oko glave; izглеdao je kao Rambo. "Otvarajte, majku vam... Bježite, a, bježite?!" - vrištao je. Ljudi su bili prestravljeni... Onda je jedan od tih jadnih mladića ušao u autobus s repetiranom puškom i... Tada me ugledao. "Đe si, Rade, legendo!" - viknuo je. "Ljudi, puštite ovaj autobus. Rade Šerbedžija je unutra."

Mora da Vam nikada u životu nije tako prijalao to što ste

"legenda"?

ŠERBEDŽIJA: Tačno! Razmišljao sam kako je sve što se događalo u ratu zapravo bilo na tom nivou. Sekunde su odlučivale o životu, o smrti... I kasnije sam tokom rata dolazio u Sarajevo... Jedne noći sam sjedio s Mirzom Delibašićem u hotelu Evropa. Bio je pijan. Tražio je da mu na uho govorim. Ne daj se, Ines. Rekao sam da to nikada ne govorim u kafani. "Možda nisi do sada, ali sad hoćeš" - rekao je.

I? Jeste li?

ŠERBEDŽIJA: Naravno. Mirza je bio kapiten najčuvenije jugoslavenske košarkaške reprezentacije i morao sam to uraditi za njega... Sarajevo je dalo sjajne, velike ljude. Neki od njih su stradali...

Stradao je, ali na drugi način, i Emir Kusturica. Kako to da nikada niste sa njim radili?

ŠERBEDŽIJA: Tako se desilo. Režiseri imaju glumce koje vole i na neki način se za njih vezuju. To je kemija... Eto... Nisam radio s Kusturicom, ali sam snimio pet filmova sa Žikom Pavlovićem, koji je, također, bio veliki reditelj. Radio sam i s Ljubišom Ristićem, najvećim režiserom kojeg sam ikada sreo u životu, jednim od najvećih pozorišnih reditelja na svijetu...

To mi je isto rekao i Dušan Jovanović. "Jedan od najvećih evropskih pozorišnih reditelja dvadesetog vijeka, ništa manje značajan od Petera Brookea."

ŠERBEDŽIJA: Pa, to je tačno. Bio sam ovisnik o Ljubišinoj estetici... Danas sjednemo... On i dalje ne pije alkohol, ne puši, pije vodu, sokove... Ja i dalje pijem; on mi govori koje vino, iako nikada u životu niti jedno nije okusio. Ali, zna sve! Ima rečenicu koju ponavlja otkako smo se upoznali: "Ako se u išta razumem, razumem se u..." Tako se "razume" u politiku, automobile, literaturu, vina, fudbal, lijepe žene... Tako se moj Ljubiša u sve razumije. I ja ne mogu... Slab sam na njega. Imamo život koji smo proveli i mnogo više stvari koje nas vezuju od onih koje nas razdvajaju.

Učinilo mi se da ste se, zbog njegovog "ljevičarstva", u svojoj knjizi na neki način od njega oprostili. A, opet, nastavili ste...

ŠERBEDŽIJA: Mi smo se i svađali, i ljutili, i diskutovali... Ljubiša je dio mog života. U politici se nismo složili. I dalje sam oštro protiv Slobodana Miloševića, Mire Marković, svega što oni simboliziraju; Ljubiša nije, i to je ono što nas razlikuje i razdvaja. Međutim, čovjeka koji je bio moj brat, i kada mislim da ima krivo, ne mogu izbjeći, izbaciti iz svoga života. Ne moram s njim raditi predstavu, ne zbog toga što ne bih želio... Najradije bih s njim radio... Međutim, zbog drugih okolnosti ne želimo da radimo zajedno. Svi bi o tome pisali, izvodili zaključke, kovali teorije... Bolje je da to bude tako: nađemo se u Beogradu, volim ga kao čovjeka, cijenim... Kada smo pravili KPGT...

Šta je zapravo bio KPGT?

ŠERBEDŽIJA: Teatar izuzetno talentiranog čovjeka koji je okupljao ljude iz svih krajeva Jugoslavije. Igralo se na raznim mjestima, na raznim jezicima, uključujući i manjinske narode, Albance ili Mađare... Taj smo jezik nazvali nekim kazališnim metajezikom. KPGT je bilo pozorište koje je već tada, bez obzira na to što smo imali jaku jugoslavensku državu, nerviralo mnoge ljude koji su vodili nacionalne kulture u svojim sredinama.

Zbog čega?

ŠERBEDŽIJA: Upravo zbog svog jugoslenstva, zbog težnje za otvorenim jugoslavenskim prostorom.

Mislite na Josipa Vidmara?

ŠERBEDŽIJA: I na Vidmara, ali i na mnoge druge moćnike koji su u svojim malim sredinama kreirali neki vlastiti nacionalni teatar. Rušili smo im koncepciju, smetali... Međutim, naše su predstave bile toliko moćne i toliko drugačije, toliko opojne da ih je sila ljudi išla gledati. Nisu pomagale zabrane. Na koncu smo pobijedili i godinama bili najzanimljiviji, najprovokativniji i najangažovaniji jugoslavenski teatar... Eto... Volio bih da je moj prijatelj Ljubiša Ristić pokrenuo pravu ljevicu u Srbiji, jer bih i tada i sada bio s njim. Razumijem njegovu ogorčenost desnicom, svim tim četnicima, nacionalistima... Razumijem ogorčenost, ali ne razumijem izbor.

Nakon smrti velikog pisca Miroslava Krleža, Boro Kri-
vokapić je u svojim Razgovorima s Krležom napisao: Zagreb
nije isti grad. Je li?

ŠERBEDŽIJA: Boro je upravu. Krleža je bio moćan vladar, često puta opasniji i pogubniji od Tita.

Na koji način?

ŠERBEDŽIJA: Bio je opasan po svoje podanike, ali i po sve s kojima je ulazio u polemike, o kojima je pisao... Neprikosnovena, dokazana vrijednost s kojom se nije moglo tek tako poigravati. I onaj koji ga je mrzio, nije mu mogao zani-
jekati njegov veliki, nevideni talent... I, čujte... Nije, Zagreb
zaista nije isti grad!



LEROTRavel.COM
Save money. Book online.
Enver Šejtanić

1405 Wheatfield Drive
Lawrenceville, GA 30043

404-660-0910
enver@lerotravel.com
www.lerotravel.com



EURO-TV
Vas Distributer za TV HAYAT, BOSTEL, PINK, BN
KEMO MUSIC
Generalni zastupnik i instaler

660 Ashley Lane Walk
Lawrenceville, 30043, Ga

678-407-9297
404-354-0443
kemomusic@bellsouth.net



MARLOW & YOUNG
Injury Attorneys / Osobne Ozljede

770-698-5700
Free Consultation

Michael A. Young R. Lee Marlow

Practice Limited to Auto Accidents and Work Injuries
48 Years of Combined Injury Law Experience

Specijalizovani tim advokata za saobraćajne nesreće i ozljede pri radu

Ado Tahirović 404-210-5564
(Bosnian Translator - if needed / Bosanski prevodioc ako trebate)

Nova strategija za Afganistan i Pakistan


Predsjednik SAD Barack Obama je predočio novu strategiju prema Afganistanu i Pakistanu, čije provođenje, između ostalog, uključuje i slanje nekoliko hiljada novih vojnika u Afganistan i posvećivanje veće pažnje diplomatskim naporima u tom regionu.

Govoreći u Bijeloj kući, predsjednik Obama je istakao da je situacija sve teža kada je Afganistan u pitanju, dodajući da pobunjenici i militanti kontroliraju dijelove te zemlje, kao i Pakistana, a da se napadi na američke trupe, vojnike NATO saveza i pripadnike afganistanske vojske, stalno povećavaju za svih sedam godina otkako je talibanski režim uklonjen s vlasti.

Predsjednik Obama je također naglasio da su teroristi al-Qaide i njeni saveznici prisutni i u Pakistanu i u Afganistanu, te da al-Qaida aktivno planira napade na američkom tlu iz skrovišta i kampova u Pakistanu.

Cilj nove strategije, kazao je američki predsjednik, je razbiti i do kraja uništiti al-Qaidu i njene pristalice, ukloniti ih iz skloništa koja su im pružena u Pakistanu i spriječiti ih da se regrupiraju u Afganistanu.

U Afganistan će biti upućeno dodatnih 4 hiljade vojnika kako bi pomogli u obuci i pripremi oružanih snaga te zemlje, dodatnih u odnosu na 17 hiljada novih vojnika za koje je gos-



podin Obama ranije najavio da ih namjerava poslati u Afganistan.

Predsjednik Sjedinjenih Država je pozvao Kongres da usvoji prijedlog zakona kojim se odobrava 1,5 milijardi dolara direktne pomoći pakistanskom narodu u roku sljedećih 5 godina. Cilj ove pomoći je obnova infrastrukture Pakistana i jačanje demokracije u toj zemlji.

Neposredno nakon govora predsjednika Obame o novoj strategiji za Afganistan, glasnogovornik predsjednika Afganistana Hamida Karzaia je rekao da afganistanska vlada podržava plan u potpunosti. Glasnogovornik je, govoreći u Kabulu, istakao da Afganistan posebno cijeni to što je američki predsjednik otvoreno rekao da je poznato da najveća prijetnja al-Qaide dolazi iz Pakistana.

Prve reakcije stigle su i iz Pakistan. Premijer Yousuf Gilani je rekao da i vlada u Islamabadu podržava plan gospodina Obame. On je dodao da Pakistan neće dozvoliti korištenje svoje teritorije za terorističke aktivnosti, za koje je kazao da ih izvode ekstremne manjine. Gospodin Gilani je također pozdravio inicijativu američkog predsjednika da se uloži u napredak i razvoj plemenskih područja između Pakistana i Afganistana, dodajući da korištenje sile nije uvijek jedino rješenje.

Photo & Video World

404-641-9682 Toll Free: 1-866-376-3437

Admir Terzic
REALTOR®
Committed to Five Star Service

Cell: (407) 697-1157
Bus: (407) 644-5385
Fax: (407) 644-7033
Email: AdmirTerzic@earthlink.net
Website: www.AdmirTerzicRealtor.com

Welchert Realtors
National Properties

431 W. Mirna Blvd., Suite 115 • Winter Park, FL 32789
Independently Owned and Operated

The Real Estate Admiral

*** **FIXER UPPERS!!!** ***
THESE HOMES NEED WORK

WWW.GWINNETTDISTRESS.COM

Free recorded message
1-877-499-6869 ID # 2004

Okršaji kartela droge

Administracija predsjednika Obame navodi da šalje dodatni broj agenata i opreme na svoju jugozapadnu granicu kako bi pomogli u borbi protiv meksičkih kartela droge čiji su sukobi prešli i na teritoriju Sjedinjenih država. Kao dio plana, Sjedinjene države će ove godine investirati 700 miliona dolara kako bi pomogle meksičkim agencijama za provođenje zakona da se bore protiv trgovine drogom.

Nasilje povezano sa drogom je već odnijelo živote 7 hiljada ljudi u Meksiku. Nasilje se prenijelo i u Sjedinjene države. U nekim američkim gradovima se izvještava o zločinima povezanim sa meksičkim bandama koje trguju drogom. Sjedinjene države će poslati dodatne agente, opremu i stručnjake na

svoju jugozapadnu granicu, kako je predviđeno planom predsjednika Obame. Direktorica agencije za nacionalnu sigurnost Janet Napolitano kaže: "Naš cilj je dvostruk. Jedan je pružiti pomoć vladi Meksika kako bi razbila ove ogromne kartele, koji stalno šalju na tone ilegalne droge u našu zemlju. A drugi je pružiti zaštitu kako ne bi došlo do povećanja nasilja u Sjedinjenim državama kao rezultat akcija poduzetih u Meksiku."

Ona dodaje da do nasilja u Sjedinjenim državama dolazi prvenstveno između meksičkih kartela. Administracija planira udvostručiti timove za pograničnu sigurnost koji uključuju lokalne, državne i federalne zvaničnike. Washington će također dodati 16 novih agenata za borbu protiv droge u jugozapadni dio zemlje. Američki zvaničnici su pohvalili napore Meksika u borbi protiv kartela droge. Meksički predsjednik Felipe Calderon je u ta nastojanja uključio 36 hiljada snaga širom zemlje.

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers.com **GMAC** Real Estate

DINO KRGO
REALTOR

678-429-4353

dmservice@bellsouth.net



Jeftine avionske karte!

Edo Travel



Cijena Vaše karte može biti povoljnija, ako je kupite na vrijeme.

Amira Wanessa - Travel agent
phone: 904-333-0466 ♦ fax: 904-212-1301
e-mail: EdoTravel@gmail.com

Vas Distributer za TV 

Rasim Duliman
-Generalni Zastupnik-

415 Lynn Katie Ct.
Lawrenceville, GA 30045

Tel: 678-377-2474
Cell: 678-764-8860

Vaš zastupnik za:
Hayat, BN-Tv
Pink, Pink Plus

Gwinnett General Dentistry
DR. SALHA M. SHAHZAD
678.380.8797 * 770.978.3292
WE MOVED! - WELCOMING NEW PATIENTS

- > Treatment of Gum Disease
- > Extractions
- > Root Canals
- > Cosmetic Dentistry
- > Crowns
- > Partial Dentures
- > Lumineers
- > ZOOM - One Hour bleaching

Accepting all Major Insurances/
Avesis/Doral Dental/Medicaid

3100 Five Forks Trickum Rd, Suite 201,
Lilburn, GA 30047
www.gwinnettgeneraldentistry.com



Za sve informacije na našem jeziku obratite se
Hediji 678-380-8797 ili 770-978-3292

Špijunski luna-park

“Najvrijednija informacija je ona koju samo ja znam,” priznao je nedavno šef jedne njemačke obavještajne službe, pokušavajući sažeti suštinu poziva kojim se bavi. Iz ponešto drugačije perspektive, na slično upućuje i uvodna rečenica iz priručnika za početnike koji se žele baviti sasvim drugim poslom: “Informacija je ono što netko i negdje pokušava sakriti”, sugerira mladim novinarima popularna britanska “početnica” za taj zanat.

No, potraga za informacijama nije samo posao specijaliziranih službi ili medijskih kuća. Odluke koje donosimo u svakodnevnom životu temeljimo na saznanjima do kojih dolazimo u automatiziranom i često nesvjesnom procesu ili sasvim ciljano, s jasnom namjerom. “Informacija je svaki podatak koji umanjuje neizvjesnost,” sugerira jedna od školskih definicija koja svoju potvrdu nalazi u gotovo svakoj banalnoj odluci koju donosimo.

Države i vlade, kao “subjekti na međunarodnoj sceni”, ponašaju se slično kao ljudi. Žele i nastoje o drugima doznati što je moguće više i na temelju tih saznanja donositi odluke i planirati iduće korake. U tom procesu države se svakodnevno koriste posebnim službama koje prikupljaju, organiziraju i analiziraju obavještajna saznanja za potrebe onih koji donose odluke.

Danas se dokumentirano može utvrditi kako je rat u Bosni i Hercegovini, kao jedna od najdubljih svjetskih kriza početkom '90-ih godina prošloga stoljeća, bio od posebnog obavještajnog značaja za veliki broj vlada. Bosna se u to vrijeme, po riječima jednog zapadnog obavještajca, pretvorila u “špijunski luna-park” u kojem je svatko pratio i prisluškivao svakoga. Zato ne čudi što su se nedugo nakon 11. jula 1995. godine, kada je vojska bosanskih Srba zaposjela zaštićeno područje Ujedinjenih naroda u Srebrenici i pogubila oko 8,000 tamošnjih bošnjačkih civila, pojavile tvrdnje da su neke zapadne obavještajne službe, unaprijed i do najsitnijeg detalja, znale što se sprema u Srebrenici.

Da li je pad Srebrenice bio predvidljiv i da li se mogao spriječiti? Tko je, što i kada znao o pripremama za napad i masovna pogubljenja Srebreničana, neka su od pitanja na koja, uz pomoć obavještajaca i stručnjaka za tu djelatnost, pokušava odgovoriti ovo istraživanje.


Obavještajne aktivnosti najčešće podrazumijevaju prikupljanje, obradu i analizu informacija za različite korisnike. Najveći i najvažniji, obično su, a ne i isključivo, vlade i korporacije, a tehnički i kadrovski najosposobljenije službe za takve aktivnosti djeluju pod okriljem države ili uz njezinu potporu.

Ovisno o ekonomskoj snazi i interesima države, njezinom unutrašnjem uređenju i drugim faktorima, različite su i sfere u kojima se traži obavještajno djelovanje izvan zemlje.

Raspad Jugoslavije i ratovi što su ga pratili, za veliki je broj zapadnih vlada bio posebno zanimljiv, što zbog vlastitih geostrateških interesa na tom prostoru, što zbog interesa koji su na istom prostoru imale druge zemlje, bez obzira da li su suparnici ili saveznici.

Kada je izbio rat u Bosni, većina se zapadnih obavještajnih agencija suočila s nedostatkom kvalificiranih kadrova, pa su u gotovo svim službama, analitičari, koji su se do tada uglavnom bavili Sovjetskim Savezom ili istočnom Evropom, na brzinu premješteni u novoformirane analitičke odjele za Bosnu. Uz to, na terenu nije bilo dovoljno agenata, pa su se, isprva, službe više oslanjale na prisluškivanje komunikacijskih sistema zaraćenih snaga.

U početnim fazama rata, to je bilo relativno lako, što zbog obima komunikacije, što zbog činjenice da su tada sve strane još uvijek koristile istu opremu. No, osim ovog otvorenog prometa, zapadne službe su mogle pratiti i prijenos zaštićenih poruka.



No, obavještajni stručnjaci danas tvrde da je svaki komad opreme tog proizvođača imao kompjuterski program u koji je bio ugrađen takozvani softverski stražnji ulaz (u obavještajnom žargonu “trojanski konj”), što je zapadnim obavještajnim službama navodno omogućavalo da, u prvim fazama rata, za najviše petnaest minuta razbiju svaki kod kojim je šifrirana bilo koja poruka slana preko Cryptostrojca.

Jugoslavenski slučaj samo je jedno u poglavlju priče o Cryptu, kaže Erich Schmidt-Eenboom, jedan od vodećih evropskih eksperata za rad obavještajnih službi:

“Za kompaniju Crypto AG koju je nakon Drugoga svjetskog rata osnovao Boris Hagelin, oduvijek se govorilo da je pod kontrolom zapadnih obavještajnih službi. Novac kojim se služila kompanija dolazio je iz Njemačke, a vjeruje se da su njemačka obavještajna služba BND (Bundesnachrichtendienst) i korporacija Siemens AG u njoj također imale utjecaj. Podsjetit ću vas na slučaj iz 1992. godine, kada je predstavnik kompanije Crypto, Hans Bühler, uhapšen u Teheranu pod optužbom za špijunažu. Iranska obavještajna služba tvrdila je tada da je upravo takav “stražnji ulaz” bio instaliran u opremu za šifriranje koju su kupili od Crypta. Naravno Iranci su bili u pravu.”

Na ovakav i druge načine prikupljen obavještajni materijal nije bilo moguće brzo obraditi i analizirati jer nijedna zapadna obavještajna služba nije imala dovoljno ljudi koji su poznavali lokalne jezike, što im je u početku ozbiljno ograničilo mogućnosti da dobiju precizne prijave dokumenata ili prisluškivanih razgovora. Američka Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) pokušala je riješiti problem tako što je u više novina dala oglas u kojem je tražila prevoditelje.



Sjedište Agencije za nacionalnu sigurnost

U bilo kojoj drugoj oblasti, nedostatak vlastitih stručnjaka nadomjestio bi se suradnjom sa sličnim agencijama. No, kod obavještajnih službi to nije uobičajena niti omiljena praksa, čak niti među najbližim saveznicima, poput Amerikanca i Nijemaca, kaže Erich Schmidt-Eenboom:

“Općenito, američka Središnja obavještajna agencija (CIA) surađuje vrlo uzdržano još od razdoblja hladnoga rata, kada se plašila špijuna s Istoka koji su bili ubačeni u njemačku obavještajnu službu, i bila je krajnje oprezna kada je s Nijemcima trebalo dijeliti osjetljiva obavještajna saznanja. Taj oprez kasnije je donekle popustio, posebno u suradnji na praćenju aktivnosti Varšavskog pakta. Tada su CIA i BND tijesno surađivale i razmjenjivale operativna saznanja. U vrijeme ratova na prostoru bivše Jugoslavije, dvije su agencije bile u ponešto suparničkim odnosima u Hrvatskoj i na Kosovu, dok su u Bosni više surađivale.”

Raspoređivanjem pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, i dolaskom međunarodnih humanitarnih i nevladinih agencija, elektronsko i fizičko prikupljanje informacija znatno je olakšano jer je na teren pristigao znatan broj zapadnih obavještajaca i neophodne opreme. Aktivnosti su postale ciljane, obrada i analiza sistematičnije i brže, kaže Cees Wiebes, profesor Sveučilišta u Amsterdamu i autor jedine studije o aktivnostima obavještajnih službi tokom bosanskog rata:

“Glavni cilj službi bio je procijeniti moguće izvore prijetnji za vojnike Ujedinjenih naroda. No, zanimale su ih i druge stvari koje svaka država želi znati kada šalje svoje vojnike u ratom zahvaćenu zemlju. Procjenjivale su prohodnost i izdržljivost cesta i mostova kojima su trebali proći vojni i humanitarni konvoji UNPROFOR-a, a dosta obavještajnih podataka je prikupljano prema prioritetima pojedinih vlada. Mnoge službe, poput britanske, nizozemske i francuske, bile su posebno

zainteresirane za ulogu mudžahedina u ratu. Značajan dio obavještajnih aktivnosti bio je usmjeren prema njima. Procjenjivala se njihova snaga, pokretljivost, namjere i politički ciljevi. Prikupljane su također informacije o crnom tržištu, o tome tko su glavni akteri u švercu, u kojoj su mjeri povezani s lokalnim vlastima i tko zapravo vuče konce. Sve su to, dakle, informacije koje su obavještajne službe prikupljale na različite načine i za potrebe različitih aktera bosanskog rata.”

Njemački vojnici nisu bili u sastavu UNPROFOR-a, pa agenti Savezne obavještajne agencije (BND) nisu se mogli kriti pod plavim kacigama. No, to ne znači da nisu bili aktivni, kaže Erich Schmidt-Eenboom, koji godinama prati djelatnost BND-a:

“Naravno glavni zadatak bio je prikupljati podatke o političkoj i vojnoj situaciji u regiji i omogućiti njemačkoj vladi da stekne realnu i jasnu sliku prilika. U 1992. i kasnije, to je značilo pratiti razvoj prilika u bosanskim enklavama, ali i motriti aktivnosti obavještajnih agencija drugih država, kako članica NATO-a, tako i ruskih i posebno iranskih, te pratiti događaje koji su mogli imati neprijateljski karakter po Njemačku. U slučaju raspada zemlje, poput onog u Jugoslaviji, jedan od zadataka službe je stupiti u kontakt sa separatistima i zadobiti njihovo povjerenje,

Excellent is our Standard

Vehicle Wraps & Signs
Manufactured by Specialist

Photo World & Signs
www.photoworldinc.net

404-641-9682
Toll Free: 1-866-376-3437

ATTENTION:

First time Homebuyers... Why RENT when you can own?

Receive a **FREE** list, with pictures of Super Affordable homes available with low down payment and under \$900. per month.

Free recorded message
1-877-499-6869
ID# 4006

te na taj način ostvariti utjecaj na vladu koju će oni formirati. Idući korak u tom procesu podrazumijeva da novim političkim prijateljima služba dostavi stvari koje su im neophodne u borbi za vlastitu državu. Navest ću vam jedan primjer. Utvrđeno je da je Christoph von Bezold – čije je operativno ime bilo Ebenberg – kao službenik BND-a bio stacioniran u Zagrebu i zaposlen u humanitarnom odjelu tamošnje evropske misije. U 1994. godini Von Bezold je u više navrata predao municiju i novac nekim bošnjačkim skupinama. U toj operaciji ključna osoba bio je pukovnik Arnd Grapengeter, dugogodišnji šef stanice BND-a u Rimu i navodno vrlo blizak papi.”

Početkom '90-ih, Bosna se, po riječima jednog eksperta, pretvorila u “špijunski luna-park”. Svatko je špijunirao svakoga, pa je “ Sarajevo postalo najveće svjetsko stjecište špijuna”. Kakvu ulogu je taj luna-park odigrao u padu Srebrenice, pokušat ćemo otkriti u nastavku ove serije.

Napad na Srebrenicu

Ekonomski i vojno, Srebrenica i Žepa su bile samostalno neodržive, ali njihov politički značaj bio je ogroman. Dok god je bilo bošnjačkih enklava u Podrinju, vlasti u Sarajevu su u pregovorima o teritorijalnoj podjeli zemlje mogle polagati pravo na dio područja u toj regiji.

Za Srbe, Srebrenica je imala ekonomski i strateški značaj. Obliznji rudnik boksita snabdijevao je tvornicu aluminija “Birač” u Zvorniku, ali nije mogao biti potpuno iskorišten jer su lokalne postrojbe Armije BiH nadzirale dio tamošnjeg puta. Uz ekonomski, Srebrenica je imala i strateški poticaj. Dvade-

setak kilometara od granice sa Srbijom, taj je gradić predstavljao stalnu sigurnosnu prijetnju područjima pod srpskom kontrolom u istočnoj Bosni i ključnim linijama za snabdijevanje. U nekoliko obavještajnih procjena se navodi da je tokom rata, u akcijama vojnih formacija iz Srebrenice, ubijeno oko 3.000 srpskih vojnika i civila. “Srebrenica, Žepa i Gorazde su bile tri košćice u grlu Republike Srpske,” navodi se u jednoj analizi CIA-e. Ako bi osvojili preostale bošnjačke enklave, Srbi bi osigurali da na kraju rata cijelo Podrinje pripadne njima. Ta je jednostavna kalkulacija bila jasna i Ujedinjenim narodima, kaže Andreas Zumach, dugogodišnji dopisnik berlinskog Tageszeitunga iz Ujedinjenih naroda i urednik glasila Britansko-američkog vijeća za sigurnosna pitanja (BASIC):

“Odjel za mirovne operacije Ujedinjenih naroda u New Yorku (DPKO), znao je još početkom 1995. da Karadžić i Mladić planiraju napasti Srebrenicu. Do ovih saznanja Ujedinjeni narodi su došli posredstvom nacionalnih obavještajnih službi, ali i vlastitih obavještajnih potencijala u Bosni. Naznake koje su upućivale na takav rasplet bile su toliko snažne da je, tokom marta u New Yorku, Odjel za mirovne operacije UN-a, pod predsjedanjem tadašnjeg šefa tog odjela Kofija Annana, održao seriju sastanaka na kojima se razgovaralo o tome kako spriječiti napad na Srebrenicu. Napravljen je plan po kojemu je postojećih oko 300 lako naoružanih nizozemskih vojnika trebalo zamijeniti teško naoružanim danskim kontingentom koji je, u to vrijeme, bio raspoređen u okolici Tuzle. Danci su imali tenkove “Leopard” koji su već sudjelovali u žestokom okršaju s bosanskim Srbima 1994. Dansko ministarstvo obrane i zapovjednik danskih snaga u Bosni prihvatili su taj plan, baš kao i Nizozemci i Britanci i manje-više svi koji su trebali



XZAVNOBIH - Tax Accounting Service

Ismet Omerašević
(Tax preparations, legal consultations, accounting, etc.)

Office: 770-650-6622

Fax: 770-650-9478

Cell: 404-786-2318

1400 Parkmont Drive
Roswell, GA 30076

E-mail: xzavnobih@aol.com

biti uključeni u planiranu rotaciju. Nakon toga, 2. aprila 1995. godine u New Yorku su se sastali Kofi Annan i američka predstavnica u Ujedinjenim narodima Madeleine Albright. Na tom je sastanku plan za obranu Srebrenice odbačen. Nikad nisam doznao – zašto? Sastao sam se s Kofijem Annanom 1999. godine, stavio pred njega na stol pismene i potpisane izjave svih sudionika tog dogovora o Srebrenici i pitao ga, što se dogodilo na sastanku s Madeleine Albright i zašto se odustalo od plana? Rekao je da mi na to pitanje ne može odgovoriti i da je dosje 'Srebrenica' službeno zatvoren."

Dok god su postojale tri istočnobosanske enklave, međunarodna zajednica ih je, u bilo kakvom teritorijalnom poravnanju nakon rata, namjeravala dodijeliti bošnjačkoj strani i tako spriječiti potpuno etničko čišćenje tog dijela zemlje. Žepa, Srebrenica i Goražde proglašeni su zaštićenim područjima Ujedinjenih naroda, koji su preuzeli neku vrstu odgovornosti za njihovu sudbinu. No, kakva bi ta odgovornost trebala biti, nikada nije do kraja dogovoreno niti razjašnjeno. Tako je, sredinom 1995. godine, važnost triju istočnobosanskih enklava daleko nadilazila stvarni značaj gradića poput Žepe, Srebrenice i Goražda. Za Ujedinjene narode, zaštićena su područja postala stalni izvor nelagode jer niti su ih mogli braniti kako treba, niti su ih mogli tek tako napustiti, kaže prof. Wiebes, koji je analizirao djelatnost zapadnih obavještajnih službi u vrijeme pada Srebrenice:

"General Rupert Smith i ostali u zapovjednom lancu UNPROFOR-a procijenili su da su istočne enklave dugoročno neodržive i da će, prije ili kasnije, morati postati predmetom pregovora. Zato su međunarodni pregovarači pokušavali potaći sukobljene strane da razgovaraju o razmjeni teritorija. Naprimjer, onoga oko Srebrenice za onaj oko Sarajeva. No, na tom planu nije bilo pomaka i zapovjednik UNPROFOR-a u Bosni, general Rupert Smith procijenio je da Bošnjaci neće moći obraniti Srebrenicu i preostale istočne enklave. Nakon što su vlasti u Sarajevu naredile zapovjedniku obrane Srebrenice Naseru Oriću da s nekoliko najboljih boraca napusti enklavu, to je postalo još očitije."

Razvoj prilika oko Srebrenice, u skladu sa svojim operativnim mogućnostima, pratile su sve veće zapadne obavještajne službe, osobito one čiji su vojnici bili raspoređeni u sastavu UNPROFOR-a i koje su u Bosni imale posebne interese. Među njima i francuska, tvrdi Andreas Zumach:

"U jesen 1995., doznao sam da je francuska obavještajna služba dosta ranije znala da se priprema napad na Srebrenicu.

WEIMAN & ASSOCIATES, P.C.

- BANKRUPTCY
(We are a designated debt relief agency)
- DIVORCE & FAMILY VIOLENCE
- AUTO ACCIDENTS
- TRACTOR TRAILER COLLISIONS

For English: 770-879-1034

Za bosanski: 678-429-4353

www.weimanandassoc-attorneys.com

Mbrs: State Bar of GA, Gwinnett County Bar Assoc, Cobb County Bar Assoc.



General Bernard Janvier

General Bernard Janvier, koji je u to vrijeme bio zapovjednik UNPROFOR-a za bivšu Jugoslaviju, za sjedištem u Zagrebu, tu je informaciju dobio od francuske vojne obavještajne službe, ali i od svojih podređenih časnika – nizozemskog zapovjednika u Srebrenici i zapovjednika UNPROFOR-a u Bosni. Obojica su upozorili generala Janviera da raspoložu vrlo uvjerljivim dokazima da je napad na Srebrenicu neminovan i zatražili da pozove u pomoć NATO

kako bi se napad spriječio. On je to odbio. Šest dana zaredom, od 6. do 11. jula, primao je isti zahtjev od dvojice nižih zapovjednika i uvijek ga odbijao, osim posljednjeg dana kada je zatražio od NATO-a blisku podršku iz zraka i kada su avioni napali jedan srpski tenk. Pouzdano znam i vidio sam dokaze da je general Janvier tako postupio po naređenju što ga je primio iz Predsjedničke palače u Parizu."

Francuski se general do posljednjeg trenutka uzdržavao pozvati NATO u pomoć jer ga je na to obavezivao i tajni sporazum koji je, mjesec dana prije napada na Srebrenicu, u Zvorniku postigao s Ratkom Mladićem. Da bi izbjegao da vojska bosanskih Srba nastavi uzimati vojnike UNPROFOR-a kao taoce svaki put kad NATO izvede zračni udar, Janvier je obećao da više neće tražiti podršku iz zraka. Mladić vrlo brzo iskoristiava ovu priliku. Iako su sve zapadne analize ukazivale na neodrživost izoliranih bošnjačkih enklava u Srebrenici, Žepi i Goraždu, i iako je postojalo uvjerenje da će ih srpska strana neutralizirati, pripreme za sam napad izvedene su brzo i gotovo neopaženo, tvrdi Cees Wiebes:

"Ono do čega smo došli istražujući ove događaje i što do sada nije osporeno niti na jednom od procesa koji se vode pred Haškim tribunalom, sugerira da su pripreme napada na Srebrenicu trajale svega nekoliko dana. Mladić je počeo pripreme 2. jula, to potvrđuje i strogo povjerljiva analiza napada na Srebrenicu, koju je kasnije izradila britanska vojna obavještajna služba i koju sam imao priliku vidjeti. I tu se navodi



General Sir Rupert Smith

Osman "Cico" Vujinović

cell: 404-550-8054
 fax: 770-962-3596
 e-mail: osmanv4@gmail.com

Specijalnosti:
 bankovne kuće,
 foreclosure i HUD kuće

Don Walters & Pauline Peters

(bivša Alpha Insurance)

Independent Insurance for Independent People

Don Walters & Pauline Peters (bivša Alpha Insurance) su ponovo u osiguravajućem biznisu sa The Ephraim Group.

Ista lokacija, iste izvrsne usluge, ali sada umjesto jednog izbora (Alpha Insurance) imamo više novih osiguravajućih kompanija koje Vam mogu uštediti novac u bilo kojem osiguranju (kuća, životno, auto, itd)

The Ephraim Group, Inc

1674 Lawrenceville-Suwanee Rd.
 Lawrenceville, GA 30043

Office Phone: 770-676-6688

Fax: 770-676-6690

paulinepeters@theephraingroup.com

**Za pitanja na našem jeziku
 na raspolaganju Vam je Tanja Ilić.**

DMS

Dino Multi-Services

PREVODI, NOTARSKI I
 ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU
 NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
 LAWRENCEVILLE, GA 30043
 E-MAIL: DMSERVICE@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO

E&A Transport

Potrebni owner operatori sa vlastitim prikolicama:

- 24/7 dispečer na raspolaganju
- Sedmična isplata
- Besplatno savjetovanje
- Besplatna obrada poreza za naše vozače

Owner-operators with trailers needed:

- 24/7 dispatcher available
- Weekly pay out
- Free consultation service
- Free income tax for our drivers



678-697-8497

da je Mladiću trebalo vrlo malo vremena da pripremi napad. Imao je dovoljno ljudi i samo je trebalo osigurati dolazak nekoliko tenkova. Utvrdili smo da je počeo pripreme 2. jula i da, u to vrijeme, nije koristio sredstva veze kako ga nitko ne bi mogao prisluškivati. Pripreme su protekle neopaženo, jer pokret dva tenka usred rata obično nije razlog za uzbuđenje. Napad je počeo šest dana kasnije, 8. jula. Čak i kada je napad počeo, zapadne obavještajne službe i UNPROFOR vjerovali



Ratko Mladić

su da je Mladić zainteresiran samo za osvajanje južnog dijela srebreničke enklave. Mladićev prvobitni plan bio je suziti zaštićeno područje oko Srebrenice, a kada je vidio kojom se brzinom potpuno raspala njezina obrana, promijenio je plan. Zauzimanjem Srebrenice proširio bi se etnički očišćen prostor uz granicu sa Srbijom, prestala potreba za održavanjem više od 1.000 kilometara linije dodira oko istočnih enklava i okončali stalni napadi koji su iz njih poduzimani."

Unatoč opaženim pokretima oko Srebrenice, američke obavještajne službe nisu vjerovala da će vojska bosanskih Srba pokušati potpuno zauzeti grad. Vjerovalo se da će Mla-

dić spustiti vojsku do prvih kuća i pojačati opsadu, kao ranije u Bihaću i Goraždu, sve dok se ne postigne novi sporazum o demilitarizaciji Srebrenice.

Dodatno stezanje srpskog obruča oko bosanskih gradova po istom se receptu odvijalo već mjesecima, pa se vjerovalo da Mladić ni ovaj put neće poduzeti ništa novo, kaže profesor Wiebes: "Vodeći analitičari u Odjelu za Bosnu u CIA-i potvrdili su mi kako nisu vjerovali da će Mladić zaposjesti cijelu enklavu, i to uglavnom zbog toga što su smatrali da nije imao rješenje za više od 30.000 izbjeglica. Američki analitičari su do takve procjene došli vrlo jednostavno. Pokušali su se staviti u ulogu Ratka Mladića i zamisliti što bi na njegovom mjestu učinili s tolikim brojem izbjeglica. Taj im se problem učinio nerješivim i zato su vjerovali da Mladić neće napasti cijelu enklavu. Bila je to pogrešna procjena."

u idućem broju:

Prisluškivanje i fotografije

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted, P.C.

Attorney at Law

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!



Aleksandra H. Bronsted

Radi u oblastima:

Osobne ozljede zadobivene:

- Na radu / Workers' compensation
- U saobraćajnim nesrećama
- Pri padu
- Korištenjem neispravnih proizvoda



Radno pravo / Diskriminacija - Porodično pravo / Razvodi - Krivično pravo - D.U.I

6065 Lake Forrest Drive "Suite 200" Atlanta, GA 30328

Phone: 770-451-3818 Fax: 770-451-3922

SVIJET ARHITEKTURE

Najbolje koncertne dvorane

Danas, za uspješnu koncertnu dvoranu više nije dovoljna samo dobra akustika. Prema riječima Ellen van Loon iz Office for Metropolitan Architecture (OMA), današnje koncertne dvorane ne samo da moraju imati odgovarajuće tonske sisteme i akustičan oblik, nego se trebaju poklopiti sa ukusom moderne publike.

Prema najnovijim rezultatima američkih istraživanja, globalna muzička industrija vrijedi čak 40 biliona USD i mada samo mali dio ovog novca otpada na klasičnu muziku, i od koncertnih dvorana za izvođenje ove vrste muzike se traži najmodernija arhitektura i dizajn.

Veliki arhitekti kao što je američki OMA i Jean Nouvel prihvatili su se projektovanja skupih i raskošnih klasičnih zdanja u Pekingu i Copenhagenu. Koncertne dvorane u mnogim drugim gradovima dobijaju priznanja zbog izazovnih oblika, netradicionalnih rasporeda sjedišta ili ekoloških inovacija. Mnoge zgrade su postale ponos gradova, mamac za turiste.

Najstarija: Holywell Music Room, Oxford, Engleska

Arhitekt: Thomas Camplin, dovršena 1748.



Dok nije izgrađena ova prva koncertna dvorana u Oxfordu, koncerti su se izvodili u crkvama ili vijećnicama. Profesor muzike sa Oxforda pokrenuo je radikalne promjene kada je dao sagraditi ovu dvoranu posvećenu isključivo muzici nazvanu Holywell Music Room prema ulici u kojoj se nalazi – Hollywell. Gradnja dvorane je trajala 6

godina i prvi put je u njoj izveden koncert 1748. Holywell Music Room ima 250 sjedišta, priznata je kao prva dvorana koja je imala isključivu namjenu za slušanje muzike i jedna je od najcjenjenijih komornih muzičkih dvorana na svijetu danas.

Najbolja akustika: Musikverein, Beč, Austrija

Arhitekt: Theophil von Hansen, dovršena 1870.



Bečka koncertna dvorana, dovršena 1870., stekla je svjetsku reputaciju zbog odlične akustike. U njoj se održava više od 500 izvedbi godišnje, omiljena je među internacionalnim orkestrima, a dom je poznatoj bečkoj filharmoniji – historijskom orkestru povezanim sa kompozitorima kao što je Richard Wagner i Giuseppe Verdi. Iako je nauka o akustici postala izuzetno sofisticirana tokom prošlog stoljeća, zvuk u dvorani ne može isključivo ovisiti o tehnologiji. Yasuhisa Toyota, jedan od direktora u kompaniji specijaliziranoj za zvuk „Nagata Acoustics“, koji je proučavao bečku dvoranu Musikverein i radio u više od 50 koncertnih dvorana u svijetu, kaže da se kompjuteri mogu koristiti samo do 70 ili 80% u postizanju perfektnog zvuka. Ostalo, po njemu, je neka rijetka kombinacija iskustva i sreće.

Najsvjetlija: Palau de la Música Catalana, Barcelona, Španija

Arhitekt: Domènech i Montaner, dovršena 1908.

Ova koncertna dvorana nema potrebe za dodatnom, umjetnom rasvjetom tokom dana. Sunčeva svjetlost direktno ulazi kroz šareni svjetlarnik, težak oko jedne tone, tačno iznad pozornice koji osvjetljava dnevne kon-



certe. Koncertna dvorana sa 2200 sjedišta okružena je obojenim prozorima, koji dodatno smanjuju potrebu za električnom rasvjetom, iako se vještačka rasvjeta koristi za noćne izvedbe. Dovršena 1963., ova modernistička dvorana je zamišljena da podsjeća na gotsku katedralu i daje osjećaj pobožnosti, a uglavnom se koristi za horske koncerte.

Najuticajnija: Berliner Philharmoniker, Berlin, Njemačka

Arhitekt: Hans Scharoun, dovršena 1963.



Hans Scharoun je sa ovim projektom berlinske Filharmonije iz 1963., započeo novi trend organizacije sjedišta u krug u koncertnim dvoranama. Da bi publiku uključio u koncert, Scharoun je projektovao sjedišta tako da okružuju orkestar čime je odbacio predhodnu formu „potkovicice“ u kojoj publika sjedi direktno ispred muzičara. Od tada su mnoge koncertne dvorane u svijetu usvojile ovaj način sjedenja. Pristalice ovog kružnog oblika sjedenja smatraju da daje koncertu intimniji osjećaj i manje se osjeti hijerarhija u publici. Toyota iz Nagata Acoustic kaže da je ovakav oblik dvorane po njemu fleksibilniji, a raspored je više neformalan.

Najposjećenija: Sydney Opera House, Sydney, Australija

Arhitekt: Jørn Utzon, dovršena 1973.



Operu u Sydneyu posjeti više od 4 miliona posjetilaca godišnje, što je čini ne samo najposjećenijom koncertnom dvoranom na svijetu, nego i najposjećenijom zgradom uopće na cijeloj Južnoj hemisferi. Nedavno je ova koncertna dvorana uvrštena na UNESCO-vu Listu svjetskog naslijeđa. Glavna koncertna dvorana ima 2679 sjedišta, svake godine 650 uposlenika pomažu i savjetuju posjetioce Opere, od kojih čak četvrtina kupi karte za jednu od 1700 predstava na godinu. Ova izuzetna zgrada ne samo da je grad Sydney učinila poznatim u svijetu, nego je i značajan izvor prihoda grada.

Najkompleksnija: Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, SAD

Arhitekt: Frank Gehry, dovršena 2003.



Na prvi pogled fasade, posjetilac dobija utisak kompleksnosti Walt Disney koncertne dvorane. Izgradnja dvorane je koštala 274 miliona USD i u nju je ugrađeno 12.500 posebno izrađenih komada čelika. Auditorijum je treba da podsjeća na unutrašnjost trupa broda sa jedrima, a eksterijer objekta sukladno s tim na brod sa razapetim jedrima. Za sam projekat, Gehry je koristio 270 različitih kompjuterskih modela i napravio 30.000 crteža detalja, a gospodin Toyota iz Nagata Acoustics je proveo nekih 14 godina na razvoju projekta zvuka.

Najdruštenija: Casa da Musica, Porto, Portugal


Arhitekt: Office for Metropolitan Architecture, dovršena 2005.



Rem Koolhaas i Ellen van Loon iz OMA su na ovom projektu u obzir uzeli promjenu muzičkog ukusa publike i projektovali koncertnu salu sa 1300 sjedišta sa krajnjim ciljem ohrabrivanja interakcija i diskusija među publikom. Na primjer, široko aluminijumsko stepenište koje zamjenjuje tradicionalni foaje je mjesto druženje, a pogled na vanjski svijet sa dva velika prozora unutar koncertne dvorane služi kao veza sa vanjskim svijetom.

Najviše ekološka: Koncertna dvorana Zénith, Limoges, Francuska

Arhitekt: Bernard Tschumi, dovršena 2007.



U potpunosti izgrađena od lokalne jelovine i transparentnog polikarbonata, materijala poznatog po visokim termalnim osobinama i otpornosti na temperaturu, ova dvorana sa duplom fasadom ima mnogo prirodnog svijetla i energetske efikasne izolaciju. Ispred dvorane se nalaze 1500 parking mjesta, pokriveni su travom i okruženi drvećem, koje u najmanju ruku skrivaju neekološka vozila posjetilaca, tako da kada nema koncerata sve što se vidi na parkingu je travnjak.

Najtransparentnija: DR Concert Hall, Copenhagen, Danska

Arhitekt: Jean Nouvel, dovršetak 2009.



Kada bude gotova, koncertna dvorana će imati vanjski omotač od multifunkcionalnih, polutransparentnih plavih zidova. Noću, fasada će postajati filmsko platno na kojem će se prikazivati isječci iz predstava koje su se odigravale unutra. Unutra, u foajeu, posjetioći će također imati priliku da vide neke podatke vezane sa predstavu prije nego što uopće sjednu u dvoranu.

Najviše industrijalizirana: Elbe Philharmonic Hall, Hamburg, Njemačka

Arhitekti: Herzog & de Meuron, dovršetak 2010.



Švicarski duo Herzog & de Meuron projektovali su dvoranu koja se nalazi na krovu skladišta iz 1960-tih u industrijskoj zoni Hamburga, što je zanimljiva transformacija i modernizacija historijski značajne zgrade. Trenutno je u fazi izgradnje, a kristalna struktura nove dvorane će se uklopiti u prostor koji se nekad koristio za skladištenje. Koncertna dvorana sa 2100 sjedišta je srce ove transparentne strukture koja prati krovnu terasu prvobitnog objekta. Dvorana se treba otvoriti 2010. i dio je projekta Hafencity grada Hamburga, plana urbanog razvoja koji bi trebao revitalizirati industrijsku zonu duž rijeke Elbe.

Nevjerovatno ali istinito !!! SAMO \$49.99

Vaš telefonski račun je prošlost, nema više "niže cijene, spustili smo, samo kod nas" itd.

Od sada DŽABA, BESPLATNO!

BESPLATNO lokalni i long distance pozivi u Americi i Kanadi

BESPLATNO broj telefona

BESPLATNO informacije

BESPLATNO telefonska sekretarica

BESPLATNO poziv na čekanju

BESPLATNO tri istovremena poziva

BESPLATNO caller ID

BESPLATNO preusmjeravanje na drugi broj (cell, office ili drugi broj)

- Pošaljite primjerak svojoj porodici, prijateljima bilo gdje u svijetu i uštedite stotine dolara godišnje
 - Bez aplikacije, bez kreditne kartice
 - Pretplaćeno zvanje internacionalnih brojeva
- Pretplata za prvu godinu je uključena u cijenu, a nakon isteka je \$19.95 godišnje
 - Najbrže rastuća telefonska kompanija u Americi
- Ako putujete izvan Amerike bilo gdje u svijetu Vaš poziv kući sa našim proizvodom je besplatan

**Naručite još danas! Informacije i narudžbe
678-985-0592**

Izuzetno niske cijene za internacionalne pozive:

Njemačka, Austrija, Italija, Belgija, Francuska, Švedska, Švicarska, Danska, Holandija, Češka, Poljska - \$0.02

Slovenija \$0.06, Hrvatska \$0.05, Bosna i Hercegovina \$0.18, Srbija \$0.10, Bugarska \$0.06, Rumunija \$0.11, Rusija \$0.04

Za kompletnu listu zemalja i cjenovnik:

http://www.ymaxcorp.com/clec_rates.html



Europa Magazine je zvanični distributer za magicJack

Film Nedžada Begovića

Počelo snimanje filma "Jasmina"

U Kaštel Starom u Hrvatskoj, ovih dana je počelo snimanje dugometražnog filma "Jasmina", kojeg režira sarajevski reditelj, Nedžad Begović. Dio snimanja će se odvijati u Drveniku, dok je završetak snimanja planiran u Sarajevu.

Jasmina je priča o nani Safi i njenoj unuci Jasmini, koje izlaze iz opkoljenog Sarajeva i odlaze u gradić na Jadranu. Njihov komšija, alkoholičar Stipe, pravi im svakodnevnne probleme. U jednom od svojih astmatičnih napada, nemajući izbora, Safa zvoni "najgorem čovjeku na svijetu" na vrata i daje mu bebu.

"Jasmina je film o ljudskoj dobroti, o pozitivnim vibracijama, plemenitosti među ljudima. Jasmina čeprka po našim dušama, nudi nam vlastito preispitivanje i pomaže da pronađemo, prepoznamo i sagledamo pozitivizam i nadu

koju u sebi nosimo" kaže reditelj filma, Nedžad Begović.

U prvom danu snimanja pred kamerom su se našli glumci: Zijah Sokolović, Amina Begović i najmlađa članica ekipe, Amila Đikoli, devetomjesečna beba kojoj je reditelj povjerio naslovnu ulogu. U narednim danima pred kamerom će se naći Nada Đurevska, Aleksandar Seksan, Zlatan Zuhrić, Ilija Zovko, Mediha Musliović, Mirvad Kurić, Min-ka Muftić, Tanja Šojić, Edhem Husić.

Direktor fotografije na filmu je Almir Đikoli, a kostim potpisuju Hatidža Nuhić i Ina Arnautalić, scenografiju rade Vedran Hrustanović i Naida Begović, dok je muziku komponovao Enes Zlatar. Film se realizuje u produkciji SaGA pro. – Sarajevo, u saradnji sa MB produkcijom iz Kaštel Starog.

Bh. filmski festivali u Čikagu i Njujorku

Ove godine će bh. filmovi biti prisutni na festivalima u Čikagu i Njujorku.

Organizacija Edgewater Film Society i ove godine organizira Čikaški Festival Bosansko-Hercegovačkog Filma, od 11. do 12. aprila. Otvaranje festivala će se održati u subotu u 6:30pm u Sullivan Centru, na Loyola Univerzitetu (6339 N. Sheridan Road).

Na festivalu će biti prikazan veliki broj filmova koji nisu većinom prikazivani na festivalima, tako da će ovo biti jedinstvena prilika za našu publiku da se upozna sa ovim radovima. Naročito ističemo čikašku premijeru filma "Čuvari Noći (Nightguards)".

15. i 16. maja u Tribeca Cinemas u Njujorku će se održati šesti po redu godišnji Bosanskohercegovački Filmski Festival (BHFF). Ovaj jedinstveni kulturni događaj koji je organizovan od strane dvije ne-profitne organizacije u Njujorku, Radio Glas Bosne i Hercegovine i Akademija Bosne i Hercegovine, predstavlja nove talente moderne evropske kinematografije, ujedno pružajući jedinstvenu priliku američkoj publici da se upozna sa filmom i kulturom Bosne i Hercegovine.

Filmski odbor će uzeti u razmatranje igrane i kratke filmove, dokumentarne, kratke dokumentarne i animirane filmove bosanskohercegovačkih reditelja ili filmova čija tema je Bosna i Hercegovina. Filmovi koji uđu u zvaničnu selekciju će se takmičiti za BHFF nagrade publike "Zlatna jabuka".

Zahvaljujući šest godina iskustva, organizatori festivala su napravili veliki broj poboljšanja. Reditelji sad imaju mogućnost da apliciraju preko interneta.

Bond proglašen najvećim junakom Hollywooda

Kultni agent 007 je, u anketi koju je sproveo američki magazin Entertainment Weekly, nadmašio slavnog Supermana, Spidermana i Indianu Jonesa postavši tako najveći hollywoodski junak.

'James Bond', kreacija slavnog pisca i novinara Iana Fleminga, glasovima obožavatelja filma zaslužno se popeo na vrh liste "20 najcool junaka pop kulture svih vremena".

'Indiana Jones', glavni lik istoimene filmske franšize kojeg je utjelovio Harrison Ford osvojio je drugo mjesto, a na listi se našla legendarna Sigourney Weaver, odnosno heroína Ellen Ripley iz naučnofantastičnog filma "Alien", kao i svima dobro poznati zaštitnik siromašnih 'Robin Hood'.

Popularni 'Spider-Man' se također našao na ovoj zanimljivoj listi, kao i John McClane, detektiv iz još jednog veoma uspješnog filmskog serijala 'Die Hard', a kojeg je čak četiri puta utjelovio Bruce Willis. Zapaženo mjesto na pomenutoj listi ostvario je i Han Solo (Harrison Ford), veoma zanimljiv lik iz kulturne filmske franšize 'Star Wars'.

ADVOKATI

sa izvrsnim rezultatima

Campano & Sperling, LLC

Attorneys at Law

Jon Sperling

- ◆ Criminal Defense
State and Federal Cases
(any and all criminal cases)
- ◆ D.U.I.
- ◆ Immigration
- ◆ Immigration,
Deportation Defense

Manuel Campano

- ◆ Work Related Injuries
- ◆ Auto, Motorcycle and
Truck Accidents
- ◆ Serious Injuries
- ◆ Accidental Death Cases



3175 Shallowford Road, NE
Chamblee, Georgia 30341
Telephone (770) 458-4477
Fax (770) 458-7663

Free consultation ◆ 25 years of experience

Hometown Furniture

BEDROOMS • DINING ROOMS • LIVING ROOMS • MATTRESSES • ACCESSORIES • RUGS AND MORE!

EVERYTHING
MUST GO!

TOTAL LIQUIDATION

PUBLIC
DISPOSAL

50% UP TO 70% OFF

ORIGINAL PRICES



17 N Broad Street
Winder, GA 30680
770.307.1619
7 DAYS A WEEK
MON-SAT 9-7 • SUNDAY 1-5

NAME BRANDS
INCLUDING:

- AICO
- ASHLEY
- VAUGHEN BASSET
- LIBERTY



Come see for yourself how much LESS things really cost!

Noviteti iz Ženeve



Rinspeed iChange

Na 79. međunarodnom salonu automobila u Ženevi, koji je održan u prošlom mjesecu, posjetioci su mogli vidjeti mnogobrojne novitete više od 250 izlagača iz 30 država.

Iako smo očekivali kako će upravo kriza zauzeti centralnu poziciju i u sjenu baciti cijeli sajam, dogodilo se upravo suprotno. Na ovogodišnjem salonu prikazano je više od 120 svjetskih i evropskih premijera iz svakog dijela auto-sektora. Možemo slobodno zaključiti da se i dalje nastavlja trend novih tehnologija i alternativnih goriva i pogona, a tu je i dalje, možda više nego ikad, prisutno takmičenje oko smanjenja udjela CO₂, s ciljem što manjeg zagađenja okoline. Velika novost ove godine je i salonska televizija, koja je gledaocima prikazivala sve detalje i premijere izložene na salonu. Ovdje ćemo se osvrnuti na neke najzanimljivije novitete na sajmu.

Alfa romeo MiTO GTA: Razlikuje se od obične "sestre" po posebnom aerodinamičnom paketu koji smanjuje otpor vazduha, felgama promjera 19 cola i usisnicima vazduha inspirisanih onima na modelu 8C kompeticione. Što se tiče zadnjeg kraja, branik je redizajniran kako bi obezbijedio bolji downforce, dok je poklopac prtljažnika takođe pretrpio izmjene. Izrađen je od karbonskih vlakana, a do-



Alfa romeo MiTO GTA



BMW 5 Gran Turismo koncept

bio je i mali spojler. Motor je novi 1,8-litarski četverocilindrični benzinac, opremljen turbopunjačem koji razvija čak 240 KS.

Audi TT RS: Neposredno prije salona u Ženevi, "Audi" je odlučio da, umjesto najave, u javnost pusti gotovo sve detalje o novom TT RS-u, koji, osim u kupe, odmah stiže i u kabrio verziji. Oba automobila pokretaće 2,5-litreni turbomotor s pet cilindara, snage 340 KS i obrtnog momenta od 449 Nm. Vozaču je na raspolaganju ručni mjenjač sa šest stepeni prenosa i poznati kvatro sistem koji prenosi snagu na sve točkove i omogućava RS-u ubrzanje od 0 - 100 km/h za manje od pet sekundi.

BMW 5 GT koncept: BMW-ov PAS napokon je ugledao svjetlo dana. Iza imena 5 Gran Turismo skriven je jedan od najkontroverznijih automobila u istorije firme. Ovaj eksperiment mogao bi završiti kao onaj "Mercedesov" s modelom R. GT ili PAS mješanac se ne može svrstati ni u jednu klasu, a dizajnerski izgleda kao mješanac petice, na čijoj osnovi je i nastao, nove sedmice i X6-ice.

Krajsler 200C EV koncept: Za razliku od većeg brata, svojim dimenzijama se uklapa u evropske norme. Četiri osobe ugodno će se smjestiti u unutrašnjosti koja posjeduje sve blagodati najmodernije tehnologije. Teško se odlučiti izgleda li bolje izvana ili iznutra, ali futuristički dizajn svakako zaslužuje najvišu ocjenu. Sistem pogona sastoji se od malog benzinskog motora potpomognutog litijonskim baterijama i električnim generatorom konstantne snage 55 kW. Udružene pogonske snage razvijaju ukupno 268



Unutrašnjost Krajslera 200C EV

KS, koje ga tjeraju do stotke za sedam sekundi i omogućavaju najvišu brzinu od oko 200 km/h. Zanimljivo je to što ga 70 kilometara možete voziti isključivo na struju.

Pežo 3008: Izrađen na temelju studije predstavljene lani na salonu u Parizu, Pežo 3008 konačno je ugledao svjetlo dana. Dugačak je 4,36, širok 1,83 i visok 1,63 metra, dok međuosovinski razmak iznosi 2,61 metar. Unutrašnjost je vrlo prostrana. Armaturnu ploču krasi prepoznatljivi dizajn kuće uz osvježenja poput head up ekrana, koji omogućava vozaču lakše očitavanje svih značajnijih informacija. Prtljažnik s osnovnih 512 litara zapremine može biti povećan do 1.604 litara. Paleta motora sastoji se od dva benzinska i tri dizelska

MGR Transportation inc.

Saradujte sa nama, nećete se pokajati!!!

Pružamo kvalitetne usluge, omogućujemo registraciju Vaših vozila, obradu fuel takse i finansiranje ukoliko tek kupujete kamion

Za više informacija pozovite nas na tel: 708-496-9425

www.mgrtransportation.com



www.bosnianyellowpages.us

besplatan upis kompanije

agregata.

Škoda fabia skaut: Bazirana na "Folksvagenovoj" A04 platformi, kakvu koristi i VW polo i Seat ibica, fabia s pet vrata podrgrnuta je posebnom tretmanu. U odnosu na klasičnu fabiju karavan, koju prati pomalo konzervativan izgled, škoda fabia skaut je opremljena mnogo većim i agresivnije oblikovanim karoserijskim dodacima, kao i većim felgama.

Toyota prius: Iako su mnogi detalji o trećoj generaciji "Tojotinog" hibrida neslužbeno procurili i prije prezentacije, potvrđeno je da će popularni japanski hibrid trošiti svega 4,7 l/100 km, ispuštajući manje od 100 g/km CO₂. Postojeći 1,5-litreni motor zamijenio je 1,8-litreni VVT-i, koji samostalno razvija 98 KS, odnosno u kombinaciji s elektromotorom čak 134 KS. Snaga se na prednje točkove prenosi putem automatskog varijabilnog mjenjača koji doprinosi ubrzanju od 0 - 100 km/h za 9,8 sekundi, što je za sekund manje nego kod starog modela.



Folksvagen polo: U odnosu na prethodni model, novi polo je 36 mm duži, 32 mm širi i 13 mm niži. Unutrašnjost je osjetno prostranija i komfornija, mjesta ima više u sve tri dimenzije. Pet je novih motora koji se ugrađuju, među kojima su TSI, i prvi put komonrejl TDI. Svi dolaze upareni s ručnim, petostepenim ili šestostepenim mjenjačima, a u nekim varijantama dostupan je DSG sa sedam stepeni.

Volvo S80: Volvo je prije ženevskog salona otkrio detalje svoje luksuzne limuzine, a najveća novost odnosi se na reviziju pogonskih jedinica. U ponudu je uveden "prijatelj okoline", 1,6-litarski DRIVE turbodizel, kao i snažni tvin-turbo D5 koji sada broji 202 KS, uz smanjenje emisije CO₂ na prihvatljivih 164 g/km. Slabiji, 2,4-litarski dizelaš opremljen je samo jednim turbopunjačem i razvija 173 KS, a biće dostupan i u modelima XC60 i XC70 opremljenih samo s pogonom na prednje točkove. Unutrašnjost je promijenjena ugradnjom nove konzole, te novodizajniranim upravljačem.

Taste of Bosnia

Sve na jednom mjestu: prodavnica široke potrošnje, café-grill i slastičarna

PRODAJE SE!!!



PRODAJE SE!!!

140 Hurricane Shoals Rd
Lawrenceville, GA 30045

**Na prodaju izvanredno uhodan biznis (7 godina).
Za više informacija nazovite Ismeta na 404-421-6111.**

Ćirini ratnici uništili Belgiju

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je 28. marta kao gost u Genku savladala Belgiju sa 2:4. Strijelci za našu ekipu su bili Džeko u 7., Jahić u 74., Bajramović u 80. i Misimović u 86. minuti. Golove za Belgiju postigli su Dembele u 65. i Sonk iz penala u 89. minuti.

Izabranici selektora Miroslava Ćire Blaževića odigrali su svih 90 minuta punim srcem i ljubavlju prema našoj reprezentaciji. Igrali su disciplinovano, pogotovo u odbrani, zatvorivši svaku akciju Belgijanaca.

Belgijanci su svo vrijeme bili bez ideje. Ćirini ratnici su iskoristili sve šanse, igrajući oprezno i na kontra napade. Dugo se ne pamti kada je reprezentacija ovako dobro igrala. BiH sada zauzima drugo mjesto u grupi 5 odmah iza Španije. Ranije su igrale Armenija i Estonija u našoj grupi i odigrale 2:2. Španija je kao gost savladala



2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA™						
Grupa 5						
1.	Španija	5	5	0	0	15
2.	BiH	5	3	0	2	9
3.	Turska	5	2	2	1	8
4.	Belgija	5	2	1	2	7
5.	Estonija	5	0	2	3	2
6.	Armenija	5	0	1	4	1

Tursku sa 1:0!. Jedini strijelac na tom meču bio je Piqué u 60. minuti. Ovom pobjedom Španija se zadržala kao prva na tabeli, a BiH sada zauzima drugo mjesto.

Navijači BiH priredili su sjajnu atmosferu na tribinama i zaista su bili 12. igrač. Cijelu utakmicu su jednostavno nadglasavali belgijske navijače, što je svakako bio motiv više našim fudbalerima da savladaju Belgijance.

Ovom pobjedom smo ostvarili veliki zadatak prema ulasku na Svjetsko prvenstvo. Sljedeća utakmica se igra u Zenici, na Bilinom polju u srijedu, 1. aprila i takođe se očekuje pobjeda nad Belgijom.

Zia Travel

Independent Travel Agent
Raziya Poric

5548 Harlan Sq
St. Louis, MO 63123

314-638-7347
toll free 800-540-6429
cell 314-600-3265

ziatravel@hotmail.com



Slavlje na ulicama Sarajeva

Nakon što je u Genku nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila Belgiju sa 4:2, širom Bosne i Hercegovine se slavio sjajan podvig bosanskohercegovačkih 'zmajeva'.



Gostujuća pobjeda u Belgiji u jednoj od ključnih utakmica kvalifikacija više je nego dovoljan razlog za slavlje na ulicama širom Bosne i Hercegovine, a u Sarajevu je proslava potrajala do ranih jutarnjih sati.

Ulice glavnog grada Bosne i Hercegovine bile su prepune građana koji su izašli kako bi proslavili pobjedu bosanskohercegovačkih 'zmajeva'. Automobilske sirene čule su se do kasno u noć, a vozila na kojima se vijorila zastava Bosne i Hercegovine blokirala su sve glavne saobraćajnice u Sarajevu.

Giht - zašto nastaje i kako se liječi

Od gihta, uglavnom, oboljevaju muškarci, obično nakon četvrte decenije života, dok samo pet posto žena oboli od gihta, i to najčešće u menopauzi. U velikom broju slučajeva uzrok nastanka ovog metaboličkog poremećaja je nepoznat.

Giht počinje naglo, obično u toku noći, s jakim bolom u zglobu (i dodir pokrivača pobuđuje izrazitu bol). Najčešće je zahvaćen samo jedan zglob, obično zglob nožnog palca. Na tom zglobu dominiraju otok, zategnuta, sjajna koža, jarkocrvene boje.

Upalni proces

Ponekada se, zbog upalnog procesa u zglobu, javljaju i povišena tjelesna temperatura i drhtavica. Ovaj zapaljenski proces traje do dvije sedmice, a potom potpuno prolazi.

Za vrijeme faze mirovanja bolesnik nema nikakve zglobne tegobe. Bolest se ponovo javlja unutar prve godine od prvog ataka i obično zahvata isti zglob kao prethodni put.

Uvijek je riječ o nagomilavanju kristala soli mokraćne kiseline oko oboljelih zglobova. Postoje određeni faktori koji ubrzavaju ili podstiču ponovno pojavljivanje gihta: gurmanski obrok i konzumacija alkohola, a naročito uzimanje hrane bogate purinima (riba, iznutrice).

Kao provocirajući faktor mogu biti i hirurška intervencija, uzimanje nekih lijekova (salicilati i salidiuretici), naglo mršavljenje, povrede, itd.

Ako se pravilno terapijski ne tretira, giht prelazi u hronični oblik koji se karakterizira pojavom potkožnih i koštanih tofusa, kao i hronične uratne artropatije.

Tofusi predstavljaju karakterističnu izbočinu na koži (bijela kvržica), nastalu usljed višegodišnje neliječene bolesti, a kao posljedica taloženja urata u hrskavici, sinoviji zglobova, tetivama, šaci, prstima šake, koljenima, pa čak i na ušnim školjkama.

Skoro 20 posto bolesnika ima bubrežne kamenčiće. Uratna nefropatija obično se ispoljava tek nakon nekoliko godina bolesti i u početku je praćena blagim simptomima, ali poslije napreduje i dovodi do bubrežne insuficijencije, koja je uzrok smrti skoro 25 posto bolesnika s gihtom.

Za postavljanje dijagnoze koristi se karakteristična klinička slika i nalaz povišenih vrijednosti mokraćne kiseline u krvi i urinu.

Mlađima je teže

U težim oblicima bolesti preporučuje se uključivanje u terapiju lijekova koji korigiraju metabolički poremećaj (urikozurici i urikosupresori). Dugoročno uzimanje ovih lijekova korigira hiperuratemiju, sprečava ponovni nastanak artritisa i stvaranje hroničnih promjena.

Ako postoje tofusi, ovi lijekovi dovode do njihovog rastvaranja i nestanka. U slučaju da se bolest javi kod mladih osoba, prognoza je lošija, jer su ponovni ataci bolesti češći, vrijednosti uratemije više, češći su tofusi i promjene na bubrežima, a ako se bolest ne liječi, dolazi do nastanka invaliditeta.

Terapija gihta traje čitav život, uz pravilno uključivanje u programe fizikalne terapije radi očuvanja funkcionalnosti zglobova.

Dva pravca liječenja

Terapijski pristup bolesti kreće se u dva pravca: liječenje artritisa i liječenje hiperuratemije. Neophodno je što ranije započeti tretman artritisa zbog zapaljenskog procesa u zglobovima.

U slučaju pravovremene terapije, bolest se brzo smiruje. Osim lijekova, svim oboljelima od gihta preporučuje se pravilan higijensko-dijetetski režim s akcentom na smanjen unos masti, hrane bogate purinom i alkohola, a veći unos tečnosti kao dio prevencije nastanka bubrežnih kamenčića.



besplatan upis kompanije

www.bosnianyellowpages.us



EURO STAR INSURANCE

Vaš posrednik sa vodećim osiguranjima u Americi

Za agenta u Vašoj državi pozovite:

- Georgia 678.225.0400
- Kentucky 502.365.2500
- Colorado 303.256.8117
- Arizona 602.283.3814
- Ohio 859.445.1574

Pozovite nas za quote ili nam pošaljite informacije putem web stranice

tel. 1-877-EUROSTAR
fax. 678-221-0300
www.eurostarins.com



AUTO - HOME - BUSINESS



Gwinnett's Premiere Workers' Compensation Attorney

You don't have to look far for expert legal counsel in the area of Worker's Compensation and Social Security Disability for injured and disabled workers. Claimants' Attorney Tom Brown: armed with insurance industry experience, compassion for his clients and a stellar reputation.

Burdine & Brown

Championing the Rights of Injured Workers

770-623-6007

www.burdineandbrown.com

1186 Satellite Boulevard, Suite 200, Suwanee, Georgia 30024

Za informacije na našem jeziku nazovite Editu Elezović na

770-623-6007

LEPA BRENA

Turneja od Triglava do Vardara



Najnovija turneja Lepe Brene počela je 29. marta nastupom u krcatoj dvorani Tivoli u Ljubljani. "Ovo je kao kad Kavali uzme maminu haljinu i prepravi je na najsavršeniji mogući način" komentariše Brena nove aranžmane svojih hitova. Koncert je otvorila pjesmom „Udi slobodno“, a energičnim nastupom i još boljom interpretacijom podigla je Slovence na noge. „Prošlo je sedamnaest godina otkad sam posljednji put pjevala u Sloveniji i veoma sam vas poželila“ obratila se Brena publici u dvorani koja ju je nagradila gromaglasnim aplauzom.

Poslije koncerta u Sloveniji, Brena u pratnji orkestra „Miligram“ nastupa u „Areni“ u Zagrebu. Uslijediće koncerti u Mostaru, Banjaluci, Sarajevu... Slijede Bugarska i prvi put Albanija! "Beogradski koncert je planiran za april 2010. godine, a prije toga objaviću još jedan album" otkriva Brena. Za svoj dobar izgled i u 48.-oj godini Brena je dodala: "Sada mi to više znači nego prije 25 godina. Potrebno je mnogo odricanja da bi se očuvao izgled. Ali, naučila sam se da živim bez prasića i jagnjića. Naravno, otežavajuća okolnost je Boba, ali sam odavno shvatila da za vrhunске rezultate morate da se odreknete hrane, pića i cigareta. Kao u sportu. Ako imate energiju, ne trebaju vam silikon, a ni bore vam ne smetaju".

ZDRAVKO ČOLIĆ

Lete grudnjaci i u 60-oj

Pjevačka legenda Zdravko Čolić, nakon pet godina od nastupa u zagrebačkom Domu sportova, održao je koncert na Dan žena u zagrebačkoj „Areni“ i spektakularnim nastupom pred 20.000 ljudi pokazao da je jedna od najvećih zvijezda na Balkanu. Poslije tonske probe, Zdravko se uputio ka garderobi, a pola sata pred koncert ljudi su počeli da ulaze u „Arenu“. Za samo nekoliko minuta najveća zagrebačka hala se napunila do poslednjeg mjesta, a publika je jakom vrisikom zvala Čolu da izađe na binu.

„Dobro večer, Zagrebe, dobro večer, Hrvatska! - uzviknuo je Zdravko, a prisutni su ne štedeći glasne žice počeli da vrište. Čola se latio mikrofona, počeli su i prvi taktovi pjesme „Produži dalje“, a euforija publike je bila na vrhuncu. Svi su bili na nogama, 20.000 ljudi sa Čolom je energično igralo i pjevalo. Zdravko je trčao po sceni, skakao, a na binu je iz publike doletelo i nekoliko grudnjaka. Razi-grani Čola se zahvalio svima koji su iz susjednih zemalja došli na koncert, a zatim je svim ženama čestitao 8. mart. Usledio je njegov legendarni hit „Živiš u oblacima mala“, pa „Stanica Podlugovi“, „Kristina“, „Pjevam danju, pjevam noću“... Kada su krenuli taktovi pjesme „Glavo luda“, publika je doslovno odlijepila, masa je pjevala i skakala sa Čolom.

EUROSONG 2009

Crna Gora favorit

Prema podacima velikih evropskih kladionica, najveći favorit za pobjedu na „Eurosongu“ koji se od 12. do 16. maja održava u Moskvi je Norveška. Druga je Grčka, a treća Crna Gora. Predstavnik Srbije Marko Kon je trenutno između 10. i 12. mjesta, a ubjedljivo posljednji je predstavnik Hrvatske Igor Cukrov. Što se tiče BiH predstavnika „Regine“ i pjesme „Bistra voda“, na kladionici „Betfair“ favoriti su prvog polufinala. Kada je u pitanju konačni plasman, u slučaju da prođu u finale, nalaze se između 10. i 15. mjesta.

* * *

FORECLOSURES

from \$75,000 to \$200,000
Low Interest Rates + Low
Prices = Once In Your Life
Opportunity! Don't Miss
Out!

Free List includes pictures
& drive by address.

www.gwinnettdistress.com

or call

1-877-499-6869

ID # 2002

* * *

jeftinekarte.com

Najpovoljnije Cijene Putovanja
-NAZOVITE I UVJERITE SE-

1-888-870-3686

www.JeftineKarte.com

1185 Grimes Bridge Road · Roswell, Georgia 30075



STRATUS BUILDING SOLUTIONS

ŽELITE POSTATI VLASNIK SVOJE FIRME!

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA USPJEŠNO POSLOVANJE U KOMERCIJALNOM
ČIŠĆENJU -STRATUS BUILDING SOLUTIONS

KAO VLASNIK STRATUS BUILDING SOLUTIONS KONCESIJE, BIĆETE DIO JEDNOG OD
NAJPERSPEKTIVNIJIH BIZNISA U AMERICI

MI VAM NUDIMO:

- GARANTOVANU BAZU
KLIJENATA,
- TRENING,
- KNJIGOVODSTVO,
- MARKETING,
- REPMATERIJAL PO
DISKONTNIM CIJENAMA,
- OSIGURANJE,
- NEOGRANIČEN
POTENCIJAL ŠIRENJA
BIZNISA.

**VELIKI BROJ POSLOVNIH
PARTNERA JE SAMO
DOKAZ NAŠEG USPJEHA.**



Sa **Stratus Building Solutions** sistemom, mogućnost zarade i širenja posla je neograničena. Mi ćemo Vas opremiti svime što Vam je potrebno za uspjeh, od garantovanih mušterija do cjelokupnog treninga i knjigovodstvene i marketinške podrške. Vaš uspjeh zavisi jedino od Vašeg truda.

Stratus koncesionari su poznati po visokoj kvaliteti posla i odnosu prema mušterijama u polju čišćenja. Mi zadržavamo naše klijente mnogo duže od sličnih kompanija, zato što mi uložimo dosta vremena u razumijevanje potreba naših klijenata, tako da smo u mogućnosti premašiti sva njihova očekivanja. Vi odlučujete kako brzo i do koje veličine ćete razvijati Vaš biznis. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da to i ostvarite.

Ako ste spremni iskoristiti ovu jedinstvenu šansu o kojoj ste uvijek sanjali, mi smo spremni da Vam pomognemo da u tome i uspijete!

Komercijalno čišćenje – visoki razvoj, stalna primanja

Poslovne zgrade uvijek trebaju čišćenje, bez obzira na godišnje doba ili ekonomsku situaciju. To znači da ćete uvijek imati solidan dotok novog posla, sa mogućnošću širenja na više klijenata



kad god to Vama odgovara.

Stratus koncesionari uslužuju široki spektar poslova, od malih radnji do višespratnih poslovnih zgrada, od fabričkih hala do auto kuća, od medicinskih ustanova do vrtića za djecu. Sa toliko potencijalnih mušterija, Vaša primanja mogu rasti koliko god Vi to želite.

Ako ozbiljno želite postati vlasnik svoje firme, nazovite **Stratus Building Solutions** već danas!

Vaš uspjeh je naš jedini cilj!

404-671-8100

Stratus Building Solutions of GA

2500 Cumberland Parkway, Suite 475
Atlanta, GA 30339
Exit #18 Paces Ferry Rd off I-285

Family Dentistry
...where your SMILE counts!

- Crowns
- Bridges
- Root Canals
- Fillings
- Extractions
- Bleaching

Beaver Ruin Dental
We accept most INSURANCES.
Medicaid. Financial options available!

Hours of Operation
Monday - Thursday 8AM to 5PM
Saturday 9AM to 3PM

2055 Beaver Ruin Rd. Suite E
Norcross, GA 30071
Tel: 770.242.0021 • Fax: 770.242.6016

Za sve informacije na našem jeziku obratite se
Dini 678.429.4353

Open Home Mortgage, Inc.
1810 Peachtree Industrial Blvd
Suite 240
Duluth, GA 30097

LENDER
GEORGIA RESIDENTIAL
MORTGAGE LICENSE #21018

Erol Jaganjac
Mortgage Specialist

phone: 770-476-1910
fax: 770-497-1905
mobile: 770.314.6280

Izuzetno povoljni uslovi za refinansiranje kredita
Niska kamata
Mogućnost closinga za 5 dana

Nase iskustvo je garancija Vašeg uspjeha!

SCENICVIEW Landscaping
We have your landscaping needs covered.
Phone: (404) 518-5821

- Lawn Services
- Planting
- Hedge Trimming
- Leaf Clean-Up
- Strewing
- Mulching
- Core Aeration
- Sod Replacement/ Repairs
- Hauling/Removal
- Tilling
- Overseeding and much more...

SCENICVIEW Landscaping
404-518-5821
www.scenicviewatl.com

Weekly / Bi-Weekly Lawn Care • Bi-Monthly Planting
Almir Hadžikadić :: E-mail: info@scenicviewatl.com

Kako je teško biti lijep

Glumac koji je nekoliko puta proglašavan za najseksepilnijeg muškarca na planeti Brad Pitt, odbijen je za ulogu u filmu režisera Kevina McDonalda zbog toga što je "prelijep". Da, po mišljenju mnogih, savršen izgled Brada Pitta može da bude svojevrsno "prokletstvo", svjedoči činjenica da je zvijezda filmova "Troja" i "Neobični slučaj Bendžamina Batona" odbijen za naslovnu ulogu u novom MekDonaldovom trileru "State of play".

Magazin "Contactmusic" prenosi da je režiser filma mislio da je Pit "prezgodan" da tumači lik novinara u predstojećem trileru. Uloga je prvobitno dodijeljena ocu šestoro dece, ali je prije nego što je film ušao u produkciju, došlo do "promjene mišljenja", pa i uloga.

"Naslovnu ulogu trebalo bi da tumači neko ko bi poželio tuđu devojkicu. Teško da je Brad neko kome bi to bio problem u stvarnom životu", rekao je iskreni režiser.

Naslovnu ulogu u filmu "State of play" tumačiće "manje privlačni" Russel Crow.

Chris, izvini se i to javno

Popularna Rihanna navodno traži javno izvinijenje svoga dečka Chris Browna, radi toga što ju je pretukao prošlog mjeseca, nakon svađe zbog SMS poruke koja se nalazila u njegovom mobilnom aparatu, javljaju britanski mediji. Ljepotica s Barbadosa je nakon incidenta koji se dogodio 8. februara bila u stalnom kontaktu sa popularnom Oprah Winfrey i razgovarajući s njom odlučila je zatražiti javno Chrisovo izvinijenje, jer smatra da se samo na takav način može poboljšati njihov odnos, a i poslati lijepa slika javnosti.

"Chris je najprije kazao da se ne želi izviniti javnosti, ali nakon toga je rekao da će razgovarati sa svojom majkom, koja će ga posavjetovati u donošenju ispravne odluke. U svakom slučaju on očajno želi ispraviti pogrešku koju je učinio, te će zasigurno prihvatiti Rihannin prijedlog", kazao je izvor blizak slavnim paru.

Sličnu informaciju nedavno je potvrdio i Chrisov prijatelj Tyrese Gibson kazavši da se slavni Brown bori s negativnim publicitetom i svim silama nastoji učiniti nešto kako bi se iskupio zbog nemilog događaja.

Inače R&B pjevač Brown optužen je za fizičko zlostavljanje Rihanne, čije je pravo ime Robyn Rihanna Fenty, a on će se pred sudom naći već 6. aprila.

"Kradljivica" dijamanata

Latino pjevačica i glumica Jennifer Lopez "ukrala" je dijamante vrijedne 50.000 dolara. Supruga pjevača Marka Antonija je na modnoj izložbi draguljara iz Švajcarske Roberta Muvada nosila nakit vrijedan 50.000 dolara, koji je riješila da zadrži.

"Samo su nas obavijestili da će ih zadržati", bio je komentar radnika u kompaniji poznatog draguljara.

"Nazvao nas je njen menadžer i rekao da će naše dragulje koje je nosila na izložbi 'kao reklamu' zadržati. Tek tako!"

Robertu Muvadu je, kako kažu zaposleni, zasmetala činjenica da Jennifer čak nije ni predložila da plati nakit. "Ideja da Jennifer nosi našu ogrlicu bio je dobar način da se izrekamira skupocjeni nakit. Ipak, dogovor po kojem će se ona pojaviti na modnoj izložbi nije podrazumijevao honorar, a kamoli odnošenje komada nakita i to bez pitanja".

Jackson želi i slona za koncert



Stotinu Masai ratnika, slona, tri majmuna, pantere, zmijske, papagaje - sve to želi Michael Jackson na pozornici tijekom svojih koncerata koje će održati u londonskoj O2 areni, piše "The Mirror".

- Nada se kako će to biti najspektakularniji koncerti ikada. Želi jahati na afričkom slonu i voditi pantere na zlatnim uzicama. Papagaji i ostale ptice trebale bi letjeti iznad njega. Ako sve bude prema planu, to će izgledati nevjerovatno - otkrio je upućeni izvor.

Pedesetogodišnji pjevač, koji će održati 50 koncerata, nada se i kako će uvjeriti stotinu Masai ratnika da doputuju u glavni grad Velike Britanije kako bi sudjelovali u njegovom showu.

No, njegovi menadžeri nisu zadovoljni idejama, imajući u vidu koliko će to koštati. Zabrinuti su jer i zakon o zaštiti životinja zabranjuje korištenje divljih životinja na stageu.


OVAN (21.03 - 20.04)

Osjećate potrebu za unutrašnjim mirom. Izvjesna situacija tjera vas da razmišljate o svojoj superiornosti. Pošto je na drugima da to procijene, potražite savjet.


BIK (21.04 - 20.05)

Vaš poslovni neuspjeh ne predstavlja veliki gubitak. Stoga odbijate da se povinujete pred nečijim kaznenim mjerama. U odnosu sa voljenom osobom, na sebe preuzeli previše odgovornosti.


BLIZANCI (21.05 - 20.06)

Oporavljate se od napornog rada, ali oporavak ide sporo. Vi biste, međutim, željeli da se on dogodi odmah. Radost dijelite sa bliskim osobama. Nude vam se poslovne mogućnosti u vezi sa inostranstvom.


RAK (21.06 - 20.07)

Nešto morate da promijenite ako želite da iz situacije izađete nepovrijeđeni. Teško uočavate sopstvene greške, a okolnosti ukazuju na to da ih imate na pretek. Ko ih nema?


LAV (21.07 - 21.08)

Razmišljate o selidbi ili adaptaciji životnog prostora. Ukoliko postoje šanse da to odložite, strpite se još malo, pa će sve biti daleko jednostavnije. Puno posla iziskuje strpljenja, koga imate na pretek.


DJEVICA (22.08 - 22.09)

Razmišljate o slavljima. Da li ste centralni učesnik ili prisustvujete - svejedno je. Bitno je da vam prija praznična atmosfera. Bavljenje hobbijem može biti od koristi, učiniti da bolje funkcionišete.


VAGA (23.09 - 22.10)

Nalazite se u fazi promjena. Još uvijek niste prešli sa riječi na djela. Brižljivo planirate izdatke. Opravdano se nadate finansijskom uspjehu. Ne odlažite projekte pošto se propuštene prilike neće više pojaviti.


ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Ljudi iz vašeg okruženja misle da se čudno ponašate. Partner se slaže s time i smatra da ste bezrazložno neugodni i selektivni. Iako vam pokušava ukazati na pogreške, u tome neće uspjeti.


STRIJELAC (23.11 - 20.12)


Pred vama su novi počeci. Odluka da stavite tačku na ono što vas opterećuje postala je definitivna. Nemate vremena da se opterećujete tuđim brigama. Romantičan susret ili započinjanje strasne veze.


JARAC (21.12 - 19.01)

Zapljusnuo vas je talas novih početaka. Nastojte da promjene prihvatite kao normalan slijed događaja. Tolerantnije se odnosite prema njima. Mnogi pripadnici znaka planiraju kardinalne promene.


VODOLIJA (20.01 - 18.02)

Rješavate imovinsko-pravne probleme. Naglašena je potreba za sigurnošću materijalne prirode. Nesigurnost i neraspoloženje vješto prikrivate. Ne želite da drugi misle da ste slaba i neuspješna osoba.


RIBA (19.02 - 20.03)

Dolazite do rješenja koja vam ranije nisu padala na pamet. Još ako budete istrajni da ih realizujete? U protivnom, kiksevi se nastavljaju. Sve svoje probleme sami rješavate. Suočite se sa tom činjenicom.

Mala riznica velikih misli


Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Lakše je premostiti more između kontinenta, nego jaz između dvije individue ili dva naroda.


Honore de Balzac (1799 - 1850)

Nezahvalni smo možda samo zato što nismo u mogućnosti da se odužimo.


Fjodor Mihajlovič Dostojevski
(1821 - 1881)

U srcu koje iskreno ljubi, ili ljubomora ubija ljubav, ili ljubav ubija ljubomoru. Sasvim suprotno biva sa strašću.


Johann Wolfgang von Goethe
(1749 - 1832)

Novinara treba zaista sažaljevati. Najčešće ne zna da išta kaže, a često ne smije nista reći.


Winston Churchill (1874 - 1966)

Ako započnemo svađu između prošlosti i sadašnjosti, uvidjet ćemo da smo izgubili budućnost.


Ivan Mažuranić (1814 - 1890)

Jer je pravično da se poglavar ravna po narodu, a ne narod po poglavaru.

REALTY PROFESSIONALS Kupujete ili prodajete kuću?
Pozovite me...

- *Besplatna market analiza
- *Hud & Foreclosure specijalne ponude
- *Najbolje kamate
- *Brza prodaja Vaše kuće
- *Tax credit od \$7,500.00 prilikom kupovine prve kuće (First-time Buyer)

Prilikom kupovine moje usluge su besplatne

Armin Mehmedović
BROKER - ASSOCIATE

Direct: 404-512-0509
E-mail: arminsellsatlanta@yahoo.com
www.gwinnettnewhomesonline.com

MACI
Men's Hair Cut Salon

Mon. 5:00pm.-8:00pm.
Tue. 11am.-6pm.
Wed.- Sat. 11:00am.- 8:00pm.
Sunday 11:00am.-3:00pm.




650 Grayson Hwy.
Lawrenceville, GA 30045
Next to \$1.00 Theater

Muški Frizerski Salon
404-431-3863

214 Scenic Hwy, Lawrenceville, GA, 30045




MAXX
CAR CARE

Fast Lube • Tune ups • Brakes • A/C
- govorimo bosanski - Office: 770-962-3165 • Fax: 770-962-3147

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

9	7	8	2	1	5	3	6	4
6	3	1	7	9	4	8	2	5
5	4	2	8	6	3	1	7	9
3	2	7	6	5	1	9	4	8
4	1	5	9	7	8	2	3	6
8	9	6	4	3	2	5	1	7
1	5	9	3	4	7	6	8	2
2	6	4	1	8	9	7	5	3
7	8	3	5	2	6	4	9	1

5								8
			1					7
9	2	7		6		1		
6			2		4		3	
	1						4	
	9		5		7			1
		6		2		4	9	3
3					9			
8								6

grafiti

Drogom protiv sporta



Mrzim crnce i rasnu diskriminaciju



Pušenje ti skraćuje cigaretu



Ne kupujte kasete japanske grupe TDK, ništa se ne čuje



Sve su gljive jestive, ali neke samo jednom



U mladosti sam mislio da je novac sve, a sada sam u to siguran



Možeš me prevesti žednog preko vode, ali samo ako je na drugoj obali
gajba pive



Mišljenje je kao dupe - ima ga svako



Brak je ono što dolazi poslije života, a prije smrti



Vozim kao grom - svaki dan udarim u neko drvo

DIK BROWNE **HÖGAR STRAŠNI**



JUNACI, USKORO ĆEMO SE SUOČITI S NEPRIJATELJEM...

ALI, PRIJE TOGA MORAM DA VAM NEŠTO KAŽEM...



HAJDE DA PRIJE BITKE SAGLEDAMO SVE OKOLNOSTI...

ZNAMO DA JE NEPRIJATELJ ISKUSNIJI...



...I BOLJE NAORUŽAN...



...I BROJNIJI OD NAS!!!

IPAK, VRIJEME JE DA KRENEMO! NA RAZBROJSI!



ALI, NIKO OD NAS NE ZNA DA BROJI!

ASTORIA

EUROPEAN RESTAURANT

CATERING AVAILABLE
 SPECIAL OCASIONS
 FAMILY REUNIONS
 CORPORATE PARTIES
 ANNIVERSARIES
 WEDDINGS
 BRIDAL&BABY SHOWERS
 Special Prices and Menus
 for Parties!



**Full bar: BEER,
 WINE & LIQUOR**

Open for Lunch & Dinner

11:00am - 11:00pm

Monday Closed

Every Sunday 12:00pm - 4:00pm

Buffet All You Can Eat - ONLY \$10/Person

**SVAKOG PETKA I SUBOTE MUZIKA -
 ZLAJA BAND!**

95 CRESTRIDGE DRIVE

SUWANEE, GA 30024

PHONE 770.904.6334

CELL 954.294.6969

WWW.ASTORIAEURORESTAURANT.COM

MALI OGLASI**Prodaja**

Prodajem kamion i prikolicu.
2004 Volvo ISX, motor 572500,
potrošnja 7,1 milja. Prikolica 2000
Wabash 53". Cijena \$46,000.00.
Tel: 404-513-5584

Prodajem bilijar u izvanrednom
stanju. Tel: 404-668-2512

Prodajem dvosoban stan u Tuzli.
46m², balkon, centralno, prizemlje,
blizu univerziteta, pogodno za
poslovni prostor ili rentanje.
E-mail: ziozion@gmail.com

Prodajem stan u Zenici 54m²,
dva balkona. Za informacije
nazvati svakim danom od 10h-
2h, a nedjeljom i ponedjeljkom od

10h-22h. Tel: 1-314-664-8919

Prodajem stan u Sarajevu,
Alipašino C-faza, 69m²,
dvoiposoban, prizemlje, direktan
pristup ulazu iza zgrade.
Tel: (206) 439-9332

Ponuda stambeno poslovnog
prostora u Vogošći-Sarajevo,
naselje Solaris (ulica prema
Radića potoku). Cijena po m² je
1.795KM+PDV.

Tel: +387-61-819-057 (Enver)
ili +387-61-784-590 (Elvir)

Prodajem trgovinu sa kuhinjskom
opremom, u sklopu sa frizerskim
salonom. Jacksonville, Florida.
Tel. (904) 730-8524

Prodajem walk-in cooler-freezer,
pogodan za restorane, warehouse.
8' door jam, door, A/C unit, cooling
fans \$1500.
Tel: 678-464-6165

Razno

Izdajem jednosoban stan ili sobu u
privatnoj kući u Graysonu, samcu
ili samici. Cijena po dogovoru.
Tel: 770-736-2719

Imam 40 godina, neoženjen.
Tražim malo mlađu ili mojih godina
radi poznanstva i mogućeg braka.
Tel. 1-904-714-8188

Tražite nekoga za čuvanje Vaše
djece, pozovite dječiji servis na:
678-630-8126

Ako trebate nekoga za čuvanje
djece, pozovite dječiji servis sa
Georgia dozvolom.
Tel: 678-407-9297

Title Recovery services in
Lawrenceville can get your lost title
to your car or truck.
Call 404-957-4257 for details.

**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
DO 20 RIJEČI**

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi
besplatne privatne male oglase
do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice
i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info



EUROPA MAGAZINE je marketing partner NTV HAYAT za područje
sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na
satelitskom programu Hayata.

Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je
pristupačnije nego što mislite!
telefon: 678-985-0592
e-mail: redakcija@europamagazine.info

*Impressum*

Europa Magazine

ISSN 1939-3423

Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592

E-mail: editor@europamagazine.info



Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić

Senior Photographer and Graphic Design
Manager: Dan Dalibor Spalat

Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi

Internet Presentation: Damir Setkic

Freelance writer from Europe: Milan Pekić

Community: Enes Selimović

Marketing manager: Dino Krgo

TV Hayat se na području SAD-a gleda
putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i
sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima
GlobeCastWorldTV



GlobeCast WorldTV info telefon za
narudžbe, pitanja i tehničku podršku:

1-888-988-5288

info globecastwtv.com za informacije

www.globecastwtv.com
www.ntvhayat.com

satelit: Intelsat Americas 5
na 97 stepeni zapadno

frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510



Official Bosnian Business Directory
www.bosnianyellowpages.us



Besplatan upis kompanije
**List Your Company
for free**

Robna kuća
Marketplace

BOSNIAN YELLOW PAGES
BOSANSKI POSLOVNI IMENIK

BiH štampa i TV
News and TVs

Muzika, moda,
YouTube, MySpace

Reklamirajte Vašu kompaniju u bosanskom poslovnom imeniku
Get published nationwide... Bosnian Yellow Pages

info@bosnianyellowpages.us